

MGA YOUNG ADULT

**MIBATI KA BA NGA
WALA MAHISAKOP?**

*Ang mga young adult mipaambit
kon sa unsang paagi sila naka-
palambo og usa ka pagbati sa
pagkahisakop sa Simbahan.*

42



KABATAN-ONAN

**GAMITA KINI NGA
NOTEBOOK SA
KOMPERENSYA
NIINING BULANA
ARON MAKAANDAM,
MAKAPAMINAW, UG
MAGKAT-ON GIKAN
SA KINATIBUK-ANG
KOMPERENSYA!**

MGA GINIKANAN

**PAGTUDLO SA
MGA BATA NGA
MAG-AMPO SAMA
NI ENOS**

H12-H13,
H20-H23

ANG SIMBAHAN NI
JESUKRISTO
SA MGA SANTOS
SA ULAHING MGA ADLAW



CEBUANO

Liahona



Ang Ginoo Nangulo
sa Iyang Simbahan
pinaagi sa mga
Propeta ug mga
Apostoles, pahina 12

NGANONG
GIKINAHANGLAN NATO ANG
SIMBAHAN

Pagtukod og Zion,
Pagsangkap pinaagi
sa Pamaagi sa Ginoo,
pahina 24

Tinabangay nga Pagkab-ot sa Atong
Balaanong Potensyal, pahina 18

ANIA DINHI
ANG
SIMBAHAN

Siyudad sa Sa Utah



It Lake

Ang sentro nga administratiba sa Gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo mipalibot sa Temple Square, sa tunga sa Siyudad sa Salt Lake. Ang ubang mga building nga madanihon naglakip sa:

1. Librarya sa Kasaysayan sa Simbahan:

Mga arkibo alang sa pagpreserbar sa kasaysayan sa Simbahan sa ulahing mga adlaw.

2. Building sa Opisina sa Simbahan:

Mga sentrong opisina alang sa lain-laing mga departamento sa Simbahan.

3. Building sa Relief Society:

Mga punoang buhatan alang sa Primary, Young Women, ug sa mga Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society.

4. Building sa Administrasyon sa Simbahan:

Mga Opisina sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ubang mga sakop sa Seventy.

5. Memorial Building ni Joseph Smith:

Hotel sa orihinal, karon anaa diha ang FamilySearch center, usa ka teyatro sa mga salida sa Simbahan, mga restawrant, mga opisina nga pang-administratiba sa Simbahan, ug usa ka chapel.

6. Templo sa Salt Lake:

Sa wala pa kini sirad-i pagka-Disyembre 2019 alang sa mga pagpaayo, usa kini sa 166 sa gigamit nga mga templo sa tibuok kalibutan. Ablihan kini og balik inig ka 2024.

7. North Visitors' Center:

Nakatabang sa pag-abiabi sa 3 ngadto sa 5 ka milyon nga mga bisita sa Temple Square matag tuig.

8. Tabernakulo sa Salt Lake:

Panimalay sa Tabernacle Choir sa Temple Square.

9. Museum sa Kasaysayan sa Simbahan ug sa Art:

Nakatabang sa pagsugid sa istorya bahin sa Simbahan pinaagi sa art ug mga hinimo sa tawo nga mga karaang butang [artifacts].

10. Family History Library:

Ang kinadak-ang genealogical library sa kalibutan.

11. Conference Center:

Kasamtangan nga Luna sa kinatibuk-ang komperensya, nga makapalingkod og 21,000 ka mga tawo; gigamit usab alang sa konsyerto ug kultural nga mga kalihokan.

GILITRATOHAN NI JOHN LUYE





Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi sa mga Propeta ug mga Apostoles

Presidente Dallin H. Oaks

12



Dili Ordinaryong mga Anak nga Babaye sa Dios

Jean B. Bingham

18



Ug ang Ginoo Mitawag sa Iyang mga Katawhan og Zion

Sharon Eubank

24



Ang Mga Panalangin sa Pagkamiyembro sa Simbahan

Niining tuiga magsaulog kita sa ika-200 nga anibersaryo sa pagbisita sa Amahan ug sa Anak kang Joseph Smith. Napulo ka tuig human sa Unang Panan-awon, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw na-organisar, naghatag sa mga ordinansa, mga pagtulun-an sa ebanghelyo, ug sa awtoridad sa pagkapari nga gikinahanglan alang sa atong kaluwasan.

Samtang ang kalibutan nagkaanam ka kalibutanon, bisan pa niana, daghang tawo ang naglibug nganong gikinahanglan ang organizado nga relihiyon. Mibati sila nga mahiduol ra sila sa Dios nga walay pagpasakop sa usa ka simbahan. Samtang tinuod nga kita mobati sa Espiritu sa Ginoo sa daghang dapit, kini nga isyu sa *Liahona* nagsuhid sa pipila ka rason nganong giorganisar sa Ginoo ang Iyang Simbahan ug sa unsang paagi ang Iyang gipahiuli nga Simbahan nagtutok sa atong pagkat-on ug mopalambo sa atong indibidwal nga mga pagsanong sa Iyang Espiritu alang sa kaayohan karon sa atong panahon.

Sigun sa akong gisulat sa akong artikulo diha sa pahina 24, ang mga miyembro sa Simbahan nagsunod sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith sa “pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, . . . paghupay sa masakiton, maanaa man dinhi sa simbahan, o sa lain.” Sa akong trabaho sa Latter-day Saint Charities, nakasaksi ko sa dako kaayong mga kontribusyon nga gihimo sa Simbahan sa sobra sa 100 ka nasud matag tuig. Salamat sa gagmayng mga donasyon gikan sa mga miyembro sa Simbahan, ang atong mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan napanalanginan sa mga panginahanglan sa kinabuhi ug mas daghan pa.

Sa pahina 12, gipasabut ni Presidente Dallin H. Oaks nganong ang Ginoo nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi sa mga propeta ug mga apostoles, ug sa pahina 18, si Sister Jean B. Bingham, kinsa kauban nakong nagserbisyo sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society, mipaambit og mensahe mahitungod sa impluwensya sa mga babaye ug unsaon nato nga makatabang sa usag usa sa pagkab-ot sa atong balaan nga potensyal pinaagi sa pagtinabangay diha sa Simbahan.

Hinaut nga ang Dios mopanalangin kanato isip mga indibidwal ug isip katawhan aron magpadayon sa pagpangalagad sa mas taas ug mas balaan nga paagi hangtud nga ang Manluluwas moanhi pag-usab.

Sister Sharon Eubank

Unang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society

Mga Sulod

- 5 **Ang Pagkahisakop sa Simbahan Susama sa . . .** 🕊
- 6 **Mga Hulagway sa Pagtuo:** Ulisses ug Emilia Maio—Porto, Portugal 🕊
- 8 **Mga Baruganan sa Pagpangalagad:**
Pagpangalagad pinaagi sa Pagserbisyo sa Templo
- 12 **Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi sa mga Propeta ug mga Apostoles**
Ni Presidente Dallin H. Oaks
Ang organisasyon sa Simbahan sa Ginoo kanunay nga pinasubay sa iyang balaan nga plano.
- 18 **Dili Ordinaryong mga Anak nga Babaye sa Dios**
Ni Jean B. Bingham
Ang tanang babaye adunay balaanong potensyal ug katuyoan.
- 24 **Ug ang Ginoo Mitawag sa Iyang mga Katawhan og Zion**
Ni Sharon Eubank
Ang makatawhanon [humanitarian] nga buhat sa pamaagi sa Dios magtukod sa Zion.
- 28 **Ang Ubon Ward Makahimo Niini!** 🕊
Ni Akanit Sappasert
Usa ka ward sa Thailand mao mihimo og dako nga lakang aron makasimba ang tanan.
- 30 **Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw** 🕊
Ang mga Santos gikan sa Ireland mipamatuod didto sa umahan sa pamilyang Smith; usa ka koneksyon kang Joseph Smith milig-on sa pagtuo; usa ka pamilya naglakaw ngadto sa simbahan nga giulan; usa ka magtiayon nga dunay gagmayng mga anak naghunahuna mahitungod sa bag-o nga calling.
- 34 **Dali, Sunod Kanako: Basahon ni Mormon** 📖 🕊
Gamita kining sinemana nga mga artikulo aron mapalambo ang imong pagtuon sa Basahon ni Mormon karong bulana.
- 38 **Akong Notebook sa Komperensya:**
Oktubre 2019 nga Kinatibuk-ang Komperensya 🕊
- 40 **Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya:**
Inspirasyon samtang naa sa Pantalán 🕊
Ni Afatia Silaga
Usa ka amahan nag-ampo aron magka-uli ang pamilya human sa panaglalis.

🕊 Mga Dinali nga Pagbasa

📖 Suporta sa *Dali, Sunod Kanako*




Anaa sa Hapin
Gilltratohan ni
David Green

Mga Seksyon

Mga Young Adult

42

Mibati nga napasagdan? Isip mga anak sa Dios, **tanan kita nahisakop sa Iyang Simbahan.** Basaha ang gikan sa mga young adult mahitungod sa kon unsaon nga **sila makakaplag og usa ka dapit.**



Kabatan-onan

Mangandam alang sa komperensya uban sa Notebook para sa Kinatibuk-ang komperensya.



Mga Bata

Higala

Magkat-on sa **pag-ampo sama sa gihimo ni Enos.** Basaha ang mahitungod sa mga miyembro sa Simbahan sa Samoa.



DIGITAL LAMANG NGA MGA ARTIKULO SA MARSO



Ang Pakighimamat sa Propeta Nagtudlo Kanako nga Mahunong ang Nanubrang Paghunahuna sa Ebanghelyo

Ni Nelesoni Mailei

Usa ka young adult gikan sa Australia mipaambit og panabut gikan sa pakighimamat ni Presidente Nelson.



Unsaon sa Tawong Hilumon nga Makalahutay sa adlawng Dominggo

Ni Aspen Stander

Ang pag-adto sa simbahan sa usa ka tawong maulawon kaayo makasubo. Apan kini nga young adult mipaambit kon giunsa niya sa paglahutay.



Ang Pagbalik ngadto sa Simbahan sa Maabi-abihong mga Bukton

Ni Rachele Wilson

Kini nga batan-ong kinabig nga taga-New Zealand mipaambit unsa ang naghimo og dakong kalainan sa iyang pagbalik sa Simbahan.



Unsaon nako sa Pagkahibalo nga ang Propeta Gitawag ug Gigiyanan sa Dios

Ni Anne Vadly Louis

Usa ka batan-ong miyembro nga taga-Haiti misugilon kon sa unsang paagi ang paghimamat niya sa usa ka Apostol miimpluwensya sa iyang pagpamatuod bahin sa buhing mga propeta.

MANGITA PA OG DAGHAN

Diha sa app sa Gospel Library ug sa liahona.ChurchofJesusChrist.org, makahimo ikaw sa:

- Pagpangita sa bag-ong isyu.
- Pagdiskobre sa digital lamang nga sulod.
- Pagpangita sa milabay nang mga isyu.
- Pagsumiter sa imong mga sugilanon ug mga feedback.
- Pag-subscribe o paghatag og regalo nga subskripsyon.
- Pagpalambo sa pagtuon gamit ang mga himan nga digital.
- Pagpaambit og paboritong mga artikulo ug mga video.
- Pag-download o pag-print og mga artikulo.
- Paminaw sa paborito nimong mga artikulo.

KONTAKA KAMI

Ipadala ang imong mga pangutana ug feedback ngadto sa liahona@ChurchofJesusChrist.org.

I-sumiter ang imong mga sugilanon diha sa liahona.ChurchofJesusChrist.org o i-email ngadto sa: *Liahona*, flr. 23 50 E. North Temple Street Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

MARSO 2020 VOL. 23 NU. 3 LIAHONA 16718 853

Internasyonal nga magasin sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Ang Unang Kapangulohan: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, Henry B. Eyring

Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, Ulisses Soares

Editor: Randy D. Funk

Mga Adviser: Becky Craven, Sharon Eubank, Cristina B. Franco, Walter F. González, Larry S. Kacher, Jan E. Newman, Adrián Ochoa, Michael T. Ringwood, Vern P. Stanfill

Tigdumalang Direktor: Richard I. Heaton

Direktor sa mga Magasin sa Simbahan: Allan R. Loyborg

Business Manager: Garff Cannon

Tigdumalang Editor: Adam C. Olson

Luyo-luyo sa Tigdumalang Editor: Ryan Carr

Tig-abag sa Pagmantala: Camila Castrillon

Pagsulat ug Pag-edit: David Dickson, David A. Edwards, Matthew D. Flitton, Garrett H. Garff, Jon Ryan Jensen, Aaron Johnston, Charlotte Larcabal, Michael R. Morris, Eric B. Murdock, Joshua J. Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Mindy Selu, Lori Fuller Sosa, Chakell Wardleigh, Marissa Widdison

Direktor sa Art: Tadd R. Peterson

Desinyo: Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, Mandie Bentley, C. Kimball Bott, Thomas Child, Joshua Dennis, David Green, Colleen Hincley, Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, Aleni Regehr, Mark W. Robison, K. Nicole Walkenhorst

Coordinator sa Intellectual Property: Collette Nebeker Aune

Tigdumala sa Produksyon: Jane Ann Peters

Produksyon: Ira Glen Adair, Julie Burdett, José Chavez, Thomas G. Cronin, Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, Marrison M. Smith

Prepress: Joshua Dennis, Ammon Harris

Direktor sa Pag-imprinta: Steven T. Lewis

Direktor sa Pagpang-apud-apod: Nelson González

Paghubad: Shahlom Alinsug

Mailing address: *Liahona*, Fl. 23, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0023, USA.

Ipadala ang subskripsyon, mga pangutana, ug mga taho ngadto sa Dateline Philippines sa Liahona, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Temple Drive, Greenmeadows Subdivision, Queson City 1110, Metro Manila, Philippines o sa P. O. Box 1505, Ortigas Center, Emerald Avenue, Pasig 1600, Metro Manila, Philippines. Numero sa telepono 635-9183. Presyo sa subskripsyon sa Pilipinas, P48 matag tuig, P4.00 matag gula, gawas sa mga espesyal nga isyu.

Sa pag-subscribe ug pag-renew sa magasin, bisitahi ang <http://store.ChurchofJesusChrist.org>. Paliug ayaw kalimti sa pagbutang sa imong ward/branch isip address asa ipadala ang imong subskripsyon.

Kon dunay mga pangutana mahitungod sa subskripsyon paliug tawag sa Church's Global Service Center (GSC) sa 1800-8-680-3950 alang sa mga subscriber sa PLDT ug Smart o 1800-1-441-0687 alang sa mga subscriber sa Globe.

Isumiter ang mga manuskrito ug mga pangutana online sa liahona.ChurchofJesusChrist.org; kon ipadala ngadto sa *Liahona*, Fl. 23, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0023, USA; o i-e-mail sa: liahona@ChurchofJesusChrist.org

Ang *Liahona* (usa ka termino sa Basahan ni Mormon nga nagpasabut nga "kompas" o "direktor") gimantala sa Albanian, Armenian, Bislama, Bulgarian, Cambodian, Cebuano, Chinese, Chinese (simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fijian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kiribati, Korean, Latvian, Lithuanian, Malagasy, Marshallese, Mongolian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Samoan, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Tahitian, Thai, Tongan, Ukrainian, Urdu, and Vietnamese. (Ang kasagad magkalahi depende sa pinulongan.)

© 2020 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Gigamit sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga may pagtugot. Gimprianta sa Estados Unidos sa Amerika ug sa Pilipinas.

Copyright nga impormasyon: Gawas kon sa laing paagi gipasabut, ang mga indibidwal mahimong mokopya sa materyal gikan sa *Liahona* alang sa ilang personal, dili pangkomersyo nga paggamit (lakip sa mga calling sa Simbahan). Kini nga katungod mahimong kuhaon pag-usab sa bisan unsang panahon. Ang biswal nga material dili mahimong kopyahan kon kini adunay mga pagdili diha sa linya sa kredito sa maong artwork. Ang copyright nga mga pangutana kinahanglan ipadala ngadto sa Intellectual

Property Office, 50 E. North Temple St., Fl. 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; email: cor-intellectualproperty@ChurchofJesusChrist.org.

For Readers in the United States and Canada: March 2020 Vol. 23 No. 3. LIAHONA (USPS 311-480) Cebuano (ISSN 1096-5114) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is \$10.00 per year; Canada, \$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days' notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement #40017431)


POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



ANG PAGKAHIMONG SAKOP SA SIMBAHAN

SUSAMA SA . . .

Aron makatabang sa pagsaulog sa ika-200 nga anibersaryo sa Unang Panan-awon, dinhi niini nga isyu atong gisa-ulog ang mga panalangin sa pagkahimong sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ania ang tulo ka paagi sa gihimong paghulagway sa mga lider sa Simbahan bahin sa pagkahimong sakop sa Simbahan.



SAMA SA USA KA MONARCH NGA ALIBANGBANG

"Sama sa monarch nga mga alibangbang, nagpanaw kita balik sa atong langitnong panimalay, diin didto atong ikahiusa ang Langitnon natong mga Ginikanan. Sama sa mga alibangbang, gihatagan kita og **balaang mga hiyas** aron makanabigar kita sa kinabuhi. . . . Sama nila, kon mabugkos kita sa paghiusa, panalipdan kita sa Ginoo . . . ug himoon kitang matahum nga kaleidoscope."

Sister Reyna I. Aburto, Ikaduhang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society, "Magkahiusa" *Liahona*, Mayo 2018, 78.

MAHIMONG USA KA SUMPAY SA KINABUHI NGADTO SA UBAN

"Kon maghupot kita sa atong mga pakigsaad, makapalahi kini kanato sa uban diha sa atong kultura ug katilingban, apan naghatag kini kanato og agianan sa inspirasyon aron makahunahuna kita og lahi nga mga solusyon, lahi nga mga paagi, lahi nga mga paggamit. Kita dili gayud kanunay mohaum sa kalibutan, apan **ang pagkalahi sa positibo nga mga paagi mahimong kakapyutan sa uban nga nanlimbasug."**

Sister Sharon Eubank, Unang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society, "Pasigaa ang Inyong Kahayag," *Liahona*, Nob. 2017, 8.



KAUBAN SA CHOIR

"Kini mao ang plano sa Dios nga dili tanan nga tingog sa choir sa Dios mao ra gihapon. Kinahanglan lain-lain—mga soprano, ug alto, mga baritone ug baho—aron makahimo og nindot nga huni. . . .

". . . Ayaw biyai ang inyong katungdanan sa koro. Ngano man? Tungod kay kamo lahi; ug dili kapulihan. Ang pagkawala sa bisan sa usa lang ka tingog magpakunhod sa kaepektibo sa matag mag-aawit niining talagsaong koro sa atong kinabuhi, lakip ang pagkawala niadtong mibati nga dili ilado o wala dawata sa katilingban o sa Simbahan."

Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, "Mga Awit nga Naawit ug Wala Maawit," *Liahona*, Mayo 2017, 49, 50.





Ulisses ug Emilia Maio

Porto, Portugal



Ang igsoong babaye ni Emilia Maio, si Custodia, natawo nga may dakong kakulian. Kinse ka tuig ang milabay, si Custodia mipuyo kauban ni Emilia ug sa iyang bana nga si Ulisses. Isip usa ka pamilya, nahibaloan nila nga ang dili hinakog nga pagserbisyo sa pamilya usa ka dakong tinubdan sa kalipay.

LESLIE NILSSON, TIGLITRATO

Emilia:

Siyempre lisud sa sinugdanan. Kina-hanglan kong moundang sa trabaho aron maatiman ang akong igsoon. Apan panala-angin kadto. Dihang si Ulisses ug ako bag-o lang naminyo, among nahibaloan nga dili kami makaanak. Si Custodia susama sa usa ka bata nga gipadala sa Dios kanamo nga atimanon. Sa daghang paagi, nakatabang siya nga mahulipan ang among pagbati sa pagkawalay anak. Mapinanggaon siya ug maamumahon. Ganahan siyang mokatawa ug ganahang mosimba. Makalingaw siya.

Ulisses:

Ang pagserbisyo sa akong pamilya kanu-nay nga mibayaw nako sa espiritwal nga paagi. Bisan og kami wala kaayoy daghang panahon nga kami rang duha isip magti-ayon, suod kami sa usag usa sa espiritwal nga paagi. Mas nagkasuod kami isip pamil-ya. Sa tanang panahon nakita namo ang kamot sa Ginoo nga nagtabang kanamo. Mipakita Siya kanamo og milagro human sa usa ka milagro. Kami napanalanginan gayud.

DISKUBRIHA PA ANG DAGHAN

Tan-awa pa ang daghan mahitungod sa panaw ni Ulisses ug Emilia nga inubanan sa pagtuo, lakip ang dugang nga mga litrato, diha sa online o sa Gospel Library nga bersyon niini nga artikulo diha sa ChurchofJesusChrist.org/go/3206.

Mga Baruganan sa Pagpangalagad

PAGPANGALAGAD PINAAGI SA PAGSERBISYO SA TEMPLO

Kon motabang kita sa uban aron makatagamtam sa mga panalangin sa templo, kita nangalagad.

Ang pagtambong sa templo bilihon kaayo nga paningkamot. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga “ang templo importante kaayo sa atong kaluwasan ug kahimayaan ug ngadto sa atong mga pamilya. . . .

“ . . . Matag usa kanato nanginahanglan sa padayon nga espirituhanong paglig-on ug pagtudlo nga mahimo lamang diha sa balay sa Ginoo.”¹

Ang pagtambong sa templo nagkinahanglan og pagdumala sa atong panahon, mga responsibilidad ug mga kapanguhaan, ingon man sa espirituhanong pagkaandam. Nangalagad kita kon atong gitino ang mga babag nga nagpugong sa atong mga kaigsoonan sa pag-adto sa templo ug pagtabang nga makita nila ang mga sulbad.

Ang Templo Usa ka Panalangin nga Matagamtam sa Tanan

Usa ka bag-ong return missionary, si Meg, naglakaw padulong sa mga pultahan sa Templo sa Kona Hawaii dihang nakamatikod siya og usa ka batan-ong babaye nga nag-inusarang naglingkod sa usa ka lingkuranan sa

gawas. Mibati si Meg nga kinahanglan siyang makig-istorya sa batan-ong babaye, apan wala siya kasigurado unsay isulti. Mao nga nangutana siya mahitungod sa tattoo nga naa sa kiting sa batan-ong babaye. Sinugdanan kadto sa pag-istoryahanay, nga niana ang batan-on nga si Lani, mipaambit sa iyang sugilanon.

Gisultihan ni Lani si Meg mahitungod sa iyang pakigbisog nga mahingpit ang iyang pagbalik sa Simbahan, sa buotang mga miyembro nga mitabang niya, ug sa iyang panghinaot nga masilyo sa iyang masuso nga anak nga babaye.

Gidapit ni Meg si Lani sa pag-adto sa waiting room nga molingkod uban kaniya. Dili pa sila makasulod sa unahan pa gyud sa sulod sa templo, apan makatabok na sila sa ganghaan. Miuyon si Lani, ug nagkuyog sila agi sa dagkong pultahan. Ang worker sa templo mipaadto nila sa usa ka lingkuranan tungod sa usa ka painting sa Manluluwas.

Samtang nanglingkod sila, mihunghong si Lani, “gusto gyud kong mosulod sa templo karon, apan nakulbaan ko.” Tungod kay misunod sa Espiritu, mitabang siya nga matubag ang hilum nga pag-ampo ni Lani.



IPAAMBIT ANG IMONG MGA KASINATIAN SA PAGPANGALAGAD

Ipadala kanamo ang imong mga kasinatian samtang nangalagad ka sa uban o napangalagaran. Adto sa liahona.ChurchofJesusChrist.org ug i-klik ang "Mosumiter og usa ka Artikulo o Feedback."

Mga Ideya sa Pagtabang Niadtong walay Rekomend

Bisan kadtong dili pa kwalipikado alang sa rekomend, pweding mapanalangin sa templo.

- Ipaambit ang imong mga pagbati mahitungod kon sa unsang paagi ang Ginoo mipanalangin kanimo pinaagi sa buhat sa templo.
- Pagdapit og usa ka tawo nga makatambong og usa ka open house sa templo o sa visitors' center. Mangita og umaabut nga mga open house sa templo diha sa temples.ChurchofJesusChrist.org.



BACKGROUND, GIKAN SA GETTY IMAGES; MGA LITRATO SA TEMPLO SA TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEMPLO SA TIJUANA, MEXICO, VISITORS' CENTER SA TEMPLO SA ROME, ITALY





Himoon ang Pagtambong sa Templo nga Mas Sayon alang sa Uban

Bisan sa mga miyembro nga dunay rekomend sa templo, ang pagtambong sa templo posible nga usa ka hagit. Ang uban kinahanglan nga mobiyahahe og layo. Ang uban adunay gagmayng mga anak o edaran nang mga sakop sa pamilya kinsa nagkinahanglan og pag-atiman. Pwede kitang magtinabangay aron mahimo ang pagserbisyo sa templo nga posible para sa tanan.

Si Leola Chandler mibati nga lisud ang pag-atiman sa iyang masakiton nga bana ug sa ilang upat ka anak. Mao nga mihukom siya nga mogahin og panahon matag Martes aron makatambong sa duol nga templo. Nahimo kining usa ka tinubdan sa inspirasyon ug gahum sa iyang kinabuhi.

Usa ka adlaw nakadungog siya nga pipila ka gulang na nga mga sister sa iyang ward gusto gayud nga makatambong sa templo, apan wala silay pamilete. Si Leola mitanyag nga ila siyang pasakyon. Sulod sa 40 ka tuig, panagsa ra siyang moadto sa templo nga mag-inusara.²

Napanalanginan si Leola, ug napanalanginan niya ang uban sa dihang iya silang pasakyon uban kaniya padulong sa templo.

Mga Ideya sa Pagtabang sa Uban aron Makaadto sa Templo

Unsaon nimo sa pagtabang sa uban aron makaadto kanunay sa templo? Tingali makita nimo nga ang susamang mga ideya makatabang usab kanimo.

- Magkuyog mo. Motanyag nga mopasakay o moplano og biyahe para sa usa ka tawo. Tingali makadasig kini og usa ka tawo aron motambong usab sa templo.
- Paghangyo og mga sakop sa imong pamilya o ward aron tabangan ka nga makahimo sa mga ordinansa para sa imong mga katigulangan, ilabi na kon duna kay daghang ngalan sa pamilya nga andam na para sa mga ordinansa.
- Itanyag ang pagbantay sa bata aron ang mga ginikanan makatambong sa templo. O planuhon ang pagpuli-puli og bantay sa mga bata. (Alang sa dugang nga mga ideya, basaha ang “Temple Night nga Gipasayon: 6 ka Sugyot aron sa Paghimong Sayon sa mga Pagbiyahe sa Templo” [sa digital lamang nga artikulo], *Liahona*, Ene. 2018.)

Pwede nimong i-scan kini nga QR code aron mabasa ang “Temple Night nga Gipasayon: 6 ka Sugyot aron sa Paghimong Sayon sa mga Pagbiyahe sa Templo.”



LITRATO SA ATUBANGAN SA TEMPLO SA LOS ANGELES CALIFORNIA NI JERRY L. GARRIS; MGA LITRATO SA TEMPLO SA WASHINGTON DC, TEMPLO SA CONCEPCIÓN CHILE, TEMPLO SA SAN DIEGO CALIFORNIA; SA UBOS: TEMPLO SA MESA ARIZONA

Kon ang Templo Layo Kaayo

Si Chandradas “Roshan” ug si Sheron Antony nga taga Colombo, Sri Lanka, nakahukom nga masilyo sa templo. Ang ilang mga higala nga si Ann ug Anton Kumarasamy mahinamon kaayo alang sa ilaha. Apan nasayud sila nga ang pag-adto sa Templo sa Manila Philippines dili sayon o dili sab gamay og gasto.

Si Roshan ug Sheron nagtigum og kwarta ug misayo og palit og mga tiket aron makakuha og flight nga ilang makaya. Sa katapusan, miabut na ang adlaw. Apan, atol sa ilang pagtugpa sa Malaysia, ilang nasayran nga aron makapadayon sa Pilipinas, nagkinahanglan diay sila og visa o gikinahanglan nga mosakay og lahi nga eroplano. Dili posible ang pagkuha og visa, ug dili nila makaya ang pagpalit og mga tiket sa laing eroplano. Apan dili sila makaako sa paghunahuna nga mamauli sila nga wala masilyo.

Dili sigurado kon unsa pay buhaton, gitawagan ni Roshan si Anton. Si Anton ug Ann gusto gyud kaayong motabang. Usa sila sa pipila ka magtiayon sa Sri Lanka nga nasilyo sa templo, ug nasayud sila sa panalangin niini. Apan bag-ohay lang nilang nagamit ang ilang mga tinigum aron pagtabang og usa ka sakop sa pamilya nga nagkinahanglan, ug wala silay igong kwarta nga ikatabang ni Roshan ug Sheron para sa mga tiket alang sa bag-ong flight.

Sa Sri Lanka naandan na nga palitan sa pamanhunon ang pangasaw-unon og bulawang kwentas aron siya dunay kwarta kon inkaso mamatay ang iyang bana. Mihukom si Ann nga ibaligya ang iyang kwentas aron itabang sa pagpalit og bag-ong mga tiket. Ang iyang dakung gasa naghi-mong posible para ni Roshan ug ni Sheron nga makaabut sa ilang iskedyul sa Manila.

“Nasayud ako sa bili sa pagkasilyo sa templo,” miingon si Ann. “Nasayud ko nga si Sheron ug Roshan mahimo unya nga kalig-on sa branch. Dili ko gustong mawala kanila kini nga oportunidad.”²³



Mga ideya sa Pagtabang Niadtong Kinsa dili Makabisita sa Templo

Posibling tawagon kamo nga mangalagad niadtong dili kanunay makaadto sa templo o dili gayud makaadto tungod sa gilay-on o sa gasto. Apan makakita ra gihapon ka og paagi sa pagtabang nila nga makadayeg sa mga panalangin sa templo.

- Motudlo o dungan nga moapil sa usa ka klase nga pagpangandam alang sa templo o sa klase sa family history.
- Mohatag kanila og litrato sa templo nga ikasab-it sa ilang balay.
- Kon nakaadto na ka sa templo, ipaambit ang imong mga pagbati mahitungod sa imong kasinatian ug sa imong pagpamatuod bahin sa mga ordinansa sa templo.
- Tabangi sila nga makakat-on og daghan pa mahitungod sa mga pakigsaad nga ilang gihimo ug kon unsaon sa pagtuman niini. Ikonsiderar ang paggamit sa “Pagsabut sa Atong mga Pakigsaad ngadto sa Dios: Usa ka Kinatibuk-ang Pagpasabut sa Atong Pinaka Importante nga mga Pakigsaad,” naa sa Hulyo 2012 nga *Liahona*. ■



Pwede nimong i-scan kini nga QR code aron mabasa ang “Pagsabut sa Atong mga Pakigsaad ngadto sa Dios.”



MUBO NGA MGA SULAT

1. Russell M. Nelson, “Ang Mahimong Labing Dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,” *Liahona*, Nob. 2018, 114.
2. Tan-awa sa LaRene Gaunt, “Finding Joy in Temple Service,” *Ensign*, Okt. 1994, 8.
3. Nakuha ra nila Ann ug Anton og balik ang kwentas human sila ma-reimburse sa Church’s General Temple Patron Assistance Fund, nga naghatag ug usa ka higayon nga tabang pinansyal sa mga miyembro sa Simbahan nga sa laing paagi dili makakaya sa pag-adto sa templo.





Ang Ginoo Nangulo sa Iyang Simbahan
pinaagi sa mga Propeta ug
mga Apostoles



**Ni Presidente
Dallin H. Oaks**

Unang
Magtatambag
sa Unang
Kapangulohan

Mubo nga pahinumdom sa Editor: Si Presidente Oaks mitudlo nga ang Manluluwas miorganisar sa Iyang Simbahan sa pagtabang sa mga anak sa Dios aron mahimong kwalipikado alang sa kahimayaan. Kini nga artikulo naghigot kon sa unsang paagi ang Ginoo mituman niana nga katuyoan pinaagi sa mga propeta ug mga apostoles kinsa awtorisadong molihok sa Iyang ngalan.

Ang buhat sa Ginoo nagkinahanglan og usa ka organisasyon nga pangulohan sa Ginoo pinaagi sa mga lider nga Iyang pinili ug hata-gan og awtoridad ug kinsa Iyang idumala sa pagpatuman sa Iyang mga katuyoan. Ang kasaysayan sa kasulatan nagpakita nga ang maong mga lider usa ka propeta o mga propeta ug mga apostoles. Mao kini ang sundanan atol sa mga katuihan sa nakigsaad nga Israel ug sa tunga-tungang kapanahunan sa gipahiuling Simbahan ni Jesukristo.

Gipangulohan sa Ginoo ang Iyang Katawhan pinaagi sa usa ka Organisasyon

Ang katuyoan sa Langitnong Amahan mao ang “pagpahinabo sa pagka-immortal ug sa kinabuhing dayon” sa Iyang mga anak nga lalaki ug babaye (Moises 1:39). Niini nga dispensasyon, Iya kining gibuhath pinaagi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kansang katuyoan mao ang “pagtabang sa mga indibidwal ug pamilya nga mahimong kwalipikado alang sa kahimayaan.”¹

“Ang talagsaon ug makaagning trio sa responsibilidad nga gipahimutang diha sa Simbahan,” mitudlo si Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), mao “ang, una, pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo sa katawhan sa yuta; ikaduha, aron magamit kana nga ebanghelyo diha sa kinabuhi sa mga miyembro sa Simbahan; ug ikatulo, aron mapaabut pinaagi sa mga buhat para sa mga patay ang mga panalangin niini ngadto sa mga atua na sa pikas tabil.”²

Sa atong panahon daw daghan ang gusto og espiritwalidad o relihiyon apan nagtuo nga makabaton sila niini bisan walay bisan unsa nga relihiyusong organisasyon. Kadtong nagtuo nga sila makahimo niini bisan walay pormal nga organisasyon mibaliwala sa eksaktong rekord sa kasaysayan sa unsay giestablisar ni Ginoong Jesukristo aron masiguro ang pagpadayon ug kapektibo sa Iyang ebanghelyo ug mga pagtulun-an. Sigun sa gipahinumdom kanato ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa usa ka nabantog nga pakigpulong sa kinatibukang komperensya lima ka tuig ang milabay, “Diha sa tunga-tunga sa panahon, si Jesus miorganisar sa Iyang buhat sa ingon nga paagi nga ang ebanghelyo matukod og dungan sa daghang mga nasud ug sa nagkalain-laing katawhan.”³ Kana nga organisasyon naglakip sa mga Apostoles ug ubang mga opisyal nga gihulagway diha sa Bag-ong Tugon.

Ngano nga ang usa ka organisasyon gikinahanglan man aron matuman ang mga katuyoan sa Ginoo? Bisan og ang atong Manluluwas nahigugma ug motabang kanato sa tinagsa-tagsa, sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan alang sa tibuok pundok sa mga anak sa Dios—ilabi na sa Iyang katawhan



Ang organisasyon sa Simbahan ni Jesukristo kinahanglang adunay mga lider nga Iyang pinili ug hinatagan sa gahum ug awtoridad sa pagpahayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa katawhan.

30 AD **JESUKRISTO** ug ang NAPULOG DUHA

sa pakigsaad—molihok Siya pinaagi sa usa ka organisasyon nga pangulohan sa mga propeta ug mga apostoles.

Pinaagi lamang sa usa ka organisasyon nga ang tinagsa-tagsa ka miyembro nga gitawag ni Apostol Pablo og “ang lawas ni Kristo” (1 Mga Taga-Corinto 12:27) makadawat og mga oportunidad nga ilang gikinahanglan aron makab-ot ang espirituhanong paglambo nga maoy tuyo sa ilang pagkalalang. Ug ang organisasyon lamang nga adunay lain-laing mga talento ug managlahing paningkamot ang gikinahanglan aron matuman ang buhat sa Ginoo.

Ang mga butang nga matuman lamang pinaagi sa organisadong mga pundok sa magtutuo naglakip sa dagkong paningkamot sa pagtabang sa mga kabus, sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, ug sa pagtukod ug pagmentinar sa mga templo. Si Propeta Joseph Smith miingon nga ang katuyoan sa Dios sa pagpundok sa Iyang katawhan sa bisan unsa nga panahon mao ang “pagtukod ngadto sa Ginoo og usa ka balay diin Siya [maka]padayag . . . sa mga ordinansa sa Iyang balay ug himaya sa Iyang gingharian, ug sa pagtudlo sa katawhan sa paagi sa kaluwasan.”⁴

Ang usa ka organisasyon gikinahanglan usab aron makab-ot ang sugo sa Ginoo sa “paghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili akò” (Doktrina ug mga Pakigsaad 38: 27). Si Presidente Henry B. Eyring, sa Unang Kapangulohan mitudlo nga dili nato makab-ot ang paghiusa—kana nga panaghiusa—kon magtinagsa-tagsa. “Kita kinahanglan nga motinguha niini ug mopasarang niini uban sa lain. Mao nga dili ikatingala,” siya nakabantay, “nga ang Dios miawhag kanato sa pagpundok aron Siya makapanalangin kanato.”⁵

Ang indibidwal nga mga tumutuo kinahanglan usab nga makasinati og usa ka relihiyon pinaagi sa usa ka relihiyusong organisasyon tungod kay pinaagi lamang niini kita mabadlong

sa awtorisadong paagi o mapanton tungod sa sala ug kasaypanan. Kana nga pagpanton mahinungdanon alang sa atong espirituhanong paglambo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 136: 31; 101: 4–5; tan-awa usab sa Mosiah 23:21–22).

Si Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) mihatag og laing rason sa pag-organisar og relihiyoso o espirituhanong mga tawo: “tungod kay ang sulagma, tinagsatagsang kamaayo dili paigo nga ikabatok sa dautan.”⁶

Ang Gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo Gidumala sa mga Propeta ug mga Apostoles

Ang organisasyon sa Simbahan ni Jesukristo kinahanglang adunay mga lider nga Iyang pinili ug hinatagan sa gahum ug awtoridad sa pagpahayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa katawhan.

“Kamo wala magpili kanako,” ang Manluluwas mitudlo, “apan ako mipili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo, nga kamo moadto ug modala og bunga” (Juan 15:16). Tin-aw diha sa Biblia kon si kinsa ang mopili og mga propeta ug mga apostoles. Diha sa Daang Tugon maklaro kini diha sa mga tawag ni Moises ug ni Samuel, ug diha sa Bag-ong Tugon makita kini sa mga pagtawag sa Napulog duha Ka mga Apostoles ug ni Apostol Pablo (tan-awa sa Exodo 3; 1 Samuel 3; Marcos 3; Mga Buhat 9). Kini nga mga lider wala mobulontaryo, ug dili pinili sa mga tumutuo.

Sa Biblia makita usab nga ang mga relihiyusong mga lider siguradong adunay awtoridad sa pagkapari [priesthood] sa Dios, nga gitugyan pinaagi sa usa ka naggunit na niana nga awtoridad. Ang mga paghulagway sa Biblia sa mga tawag ug paghatag og awtoridad kang Aaron, sa mga sakop sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Seventy naghulagway niini nga baruganan (tan-awa sa Exodo 28: 1–4; Marcos 3:14–15; Lucas 10:1, 17). Ang awtoridad sa pagkapari wala maggikan sa pagbasa sa mga kasulatan o gikan sa usa ka tinguha nga moserbisyo. Ug ang pag-orden nga magtugyan



1835

JOSEPH SMITH ug
ang NAPULOG DUHA
KA MGA APOSTOLES



KARON

RUSSELL M. NELSON
ug ang NAPULOG DUHA
KA MGA APOSTOLES

sa awtoridad sa pagkapari maggikan sa mga pangulo sa Simbahan, ug kini ipahibalo sa publiko (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 42: 11).

Diha sa Daang Tugon, ang mga espirituhanong mga lider mao ang mga propeta. Gihulagway sila pinaagi sa tulo ka managlahing tahas. Ang uban mga tawong balaan nga mohimo og propetikanhong buluhaton alang sa ilang mga kaliwatan, sama ni Abraham. Ang uban mga lider nga migamit og politikal ingon man sa gahum sa pagkapari, sama ni Moises ug ni Josue. Kasagaran nagpahigayon sa ilang propetikanhong tahas nga dili magsalig sa patriyarkal o politikanhong kahimtang, sama ni Samuel ug ni Isaias. Ang Basahon ni Mormon nabutyag sa samang tulo ka posisyon sa mga propeta, sama ni Lehi (patriyarka), Haring Benjamin (politikal nga lider) ug ni Alma nga Batan-on (human siya mibiya sa iyang posisyon isip labaw nga maghuhukom) (tan-awa sa 1 Nephi 1–2; Mosiah 1–6; Alma 4–5). Hinoon, tin-aw nga ang tanang propeta nga nag-una ni Jesukristo nanawagan sa katawhan sa paghinulsol, ug, labaw sa tanan, nanagna sila sa pag-anhi sa Mesiyas.⁷

Ang katungdanan sa Apostol sa una nahibaloan diha sa Bag-ong Tugon, dihang ang Manluluwas mitawag sa mga Apostoles giorganisar Niya ang Iyang pagpangalagad sa pag-sangyaw, pagpamunyag, ug pagpang-ayo. Si Apostol Pablo misulat nga ang Simbahan ni Jesukristo “gitukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamagang” (Mga Taga-Efeso 2:20). Si Jesus mitawag usab og mga Seventy ug mipadala kanila sa pagpangalagad (tan-awa sa Lucas 10:1, 17), ug Iyang gitugot ang pagtawag og uban pang mga opisyal, sama sa mga pastor ug mga magtutudlo (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:11).

Ang mahinungdanong buluhaton sa mga Apostol sa Simbahan nga giestablisar ni Jesus mao ang paghupot sa mga yawe sa pagkapari. Sa dihang gisaaran sa Manluluwas si Apostol Pedro “sa mga yawe sa gingharian sa langit”,

gihulagway Niya kini isip gahum nga “bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit” (Mateo 16:19). Sa laing pagkasulti, ang mga yawe nagsiguro sa langitnong epekto sa awtorisadong mga buhat sa awtorisadong pagkapari dinhi sa yuta. Ang mga apostoles nga naghupot sa mga yawe sa pagkapari adunay katungod ug responsibilidad sa pagdumala ug pagpangulo sa mga kalihokan sa pagkapari sa Dios ug sa Simbahan ni Jesukristo dinhi sa yuta.⁸ Naglakip kini sa pagpahigayon ug pagdumala sa importanting mga ordinansa sa ebanghelyo.

Isip kabahin sa ilang mga responsibilidad, ang mga propeta ug mga apostoles adunay mapanagnaong katungdanan ug gasa sa pagtudlo sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug sa pagpamatuod isip “espesyal nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok kalibutan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 107: 23). Sila ang moila sa kamatuoran ug kasaypanan ug awtorisadong moingon nga, “Sa ingon niana miingon ang Ginoo.” Si Presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, namahayag nga ang mga Apostoles “adunay katungod, gahum ug awtoridad sa pagpahayag sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios ngadto sa iyang katawhan, ubos sa tanang gahum ug awtoridad sa Presidente sa Simbahan.”⁹

Isip mga sulugoon sa Amahan ug sa Anak, ang mga apostoles ug mga propeta motudlo ug motambag sigun sa sugo sa Espiritu Santo, nga walay laing tinguha kon dili ang pagsulti unsay tinuod ug sa pag-awhag sa tanan sa pagsubay sa dalan ngadto sa mga panalangin sa Dios, lakip sa Iyang katapusang destinasyon alang sa Iyang tanan nga anak: mahangturong kinabuhi, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios” (Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7). Ang ilang mga tingog kasaligan.

Si Presidente M. Russell Ballard, Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon: “Sa Kalibutan karon, diin 24 ka oras sa usa ka adlaw ang mga



Adunay usa ka klaro, lunsay walay pagdapig nga tingog nga kanunay kamong makasiguro. Ug mao kana ang tingog sa buhing propeta ug mga apostoles.



komentarista sa telebisyon ug sa radyo mbuga og nagkasumpaking mga opinyon, diin ang mga ahente nakigkompetensya alang sa tanan gikan sa imong kwarta para sa imong pagpili, adunay usa ka klaro, dili hugaw, walay pagdapig nga tingog nga inyo kanunayng kasandigan. Ug mao kana ang tingog sa buhing propeta ug mga apostoles. Ang ilang bugtong nga motibo mao ang “walay katapusang kaayohan sa inyong mga kalag” (2 Ne. 2:30).¹⁰

Ang pag-akses sa mga pagtulun-an sa mga apostoles ug mga propeta usa ka panalangin ug usa ka talagsaong responsibilidad. Ang panalangin maoy usa ka inandam nga pag-akses sa unsay gusto sa Ginoo nga atong madungog. Ang responsibilidad mao nga kini nga akses sa mga pagtulun-an sa Ginoo maghimo natong may tulubagon sa pagpaminaw ug pagpatalinghug niana nga mga pagtulun-an. Subo lang, kay ang ubang tumutuo pakyas niini nga responsibilidad. Dili ikatingala, daghan dinhi sa kalibutan mosalikway sa kamatuoran nga ang Dios mihatag diha sa mga apostoles ug mga propeta sa awtoridad ug inspirasyon aron sa pagpamulong sa Iyang ngalan. Gani daghan ang mosalikway sa mga propeta ug mga apostoles tungod kay gilimod nila ang pagkaadunay Dios o sa pagkaadunay hingpit nga pagkaensakto ug sayop.

Maayo na lang, daghan ang mopili nga motuo ug mosunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Madawat nila ang gisaad nga mga panalangin. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo niini: “Ang dugay nang naestablisar sa Dios nga sundanan sa pagtudlo sa Iyang mga anak pinaagi sa mga propeta nagsiguro kanato nga Siya mopanalangin niadtong nanginahanglan og propetikanhong tambag.”¹¹

Ang mga Propeta ug mga Apostoles Molihok pinaagi sa mga Konseho

Ang Ginoo ang nangulo sa Iyang Simbahan pinaagi sa mga propeta (plural) ug mga apostoles (plural), samtang sila naglihok pinaagi sa mga konseho. Anaay daghan nga mga paghulagway niini.

Ang Ginoo motawag og usa ka propeta aron masugdan ang bag-ong dispensasyon. Dayon, kon kana nga bag-ong pagpahiuli molambo ug mohingkod, ang mga doktrina ug mga polisiya alang sa grupo ipadayag ug itudlo pinaagi sa usa ka organisasyon nga pangulohan sa mga apostoles ug mga propeta. Sa ingon niana, samtang ang gipahiuli nga Simbahan mitubo ug mihingkod niining katapusang

dispensasyon, ang Ginoo mipadayag nga ang pinakaimportante nga buhat ug labing lisud nga mga sitwasyon kinahanglan hukman pinaagi sa usa ka konseho sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:78–79). Diha, ang matag desisyon “kinahanglan gayud nga pinaagi sa nagkayon nga tingog sa mao gihapon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 107: 27). Kon dili, sila dili “angay sa sama nga mga panalangin sa mga hukom sa usa ka korum sa tulo ka mga presidente sama sa karaan” (Doktrina ug mga Pakigsaad 107:29).

Kining tanan nagpakita sa direksyon sa Ginoo nga ang Iyang Simbahan kinahanglan idumala sa mga konseho sa mga apostoles ug mga propeta. Kini mopanalipod ug mopasiugda og panaghiusa nga gikinahanglan sa Simbahan sa Ginoo.

“Ang Ginoo sa pagsugod niini nga buhat mipadayag nga kinahanglang adunay tulo ka mga high priest nga mangulo sa Halangdon nga Pagkapari sa iyang Simbahan ug sa tibuok Simbahan,” Si Presidente Joseph F. Smith (1838–1918) mitudlo sa kinatibuk-ang komperensya diin siya gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan.¹² Gipamatud-an niya ang kaimportante sa *tulo* ka halangdong mga pari [high priest] sa kapangulohan pinaagi sa pagpamahayag nga “sayop nga usa ra ka tawo ang mogamit sa tanang awtoridad ug gahum sa kapangulohan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”¹³ Siya midugang, “Dili gayud tuyo sa Ginoo nga usa ka tawo ang aduna sa tanan nga gahum, ug tungod niana iyang gibutang diha sa iyang Simbahan ang, mga presidente, mga apostoles, high priest, mga seventy, [ubp.]”¹⁴

Ang pakisayran [reference] ngadto sa plural, mga *propeta* ug mga *apostoles*, mao usab ang mahinungdanon niining pamilyar nga mga pagtulun-an ni Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972): “adunay usa ka butang nga kinahanglang klaro kaayo sa atong mga hunahuna. Ang Presidente sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan, ang hini-usang tingog sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha dili gayud mopahisalaag sa mga Santos o motambag sa mga tawo nga sukwahi sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo.”¹⁵

Aron mahimong opisyal nga doktrina sa Simbahan ni Jesukristo, ang tinagsa nga mga pagtulun-an sa mga apostoles ug bisan sa mga propeta kinahanglang nga pahimatud-an pinaagi sa proseso sa pag-aprubar gikan sa ubang mga apostoles ug mga propeta. Gihulagway kini sa Biblia diha sa pag-aprubar nga aksyon sa mga apostoles dihang si Pedro mitaho sa iyang pagpadayag nga isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa mga hentil (tan-awa sa Mga Buhat 11:1, 18). Sa samang paagi, dihang ang panaglalis sa mga panginahanglang sa sirkunsisyon gidala ngadto sa mga Apostoles, gipahinumduman sila ni Pedro sa kamahinungdanon sa pagpadayag nga iyang nadawat, ug ang konseho dayon miaprubar ug mihusay sa panaglalis pinaagi sa pagmatuod nga sulat ngadto sa Simbahan (tan-awa sa Mga Buhat 15).

Sa samang paagi, dinhi sa gipahiuli nga Simbahan, ang doktrina dili ikonsiderar nga opisyal hangtud nga madawat kini sa mga miyembro sa Simbahan pinaagi sa balaod nga inuyunan sa kadaghanan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 26:2, 28:13). Kana nga baruganan gipadayag niadtong 1830 ug gigamit sukad nianang panahona.¹⁶ Kini nga buhat, nga wala sunda sa mga simbahan nga diha na sa panahon nga atong gitawag og Apostasiya, nanalipod sa kamatuoran sa ebanghelyo gikan sa pag-usab o impluwensya sa pribadong mga ideya o mga tinagsa-tagsang mga opinyon.

Sa katapusan, ang panagkahiusa sa doktrina nga gikinahanglang tali sa managlahing mga lider gipreserbar pinaagi sa dugay na nga mga pangutana nga gitumong ngadto sa tinagsa-tagsang mga Apostoles o sa ubang mga awtoridad mahitungod sa doktrina o polisiya nga dili klaro ang pagkasabut diha sa mga kasulatan o sa mga handbook, nagkinahanglang nga iagi sa Unang Kapangulohan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 124: 126).¹⁷

Mga Propeta ug mga Apostoles mga Saksi ni Jesukristo

Atol sa iyang pangalagad, si Propeta Joseph Smith mitudlo niini: “Ingon sa pagdumala sa Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob isip mga pamilya, ug ang mga anak sa Israel isip usa ka nasud, ingon man usab kita, isip usa ka Simbahan, kinahanglang gayud nga ubos sa Iyang paggiya kon kita gipalambo, gipatunhay ug gipaluyohan.”¹⁸

Kini nga artikulo naghulagway kon sa unsang paagi gihimo sa Ginoo ang Iyang buhat latas sa kapanahunan ug sa unsang paagi kini nga sundanan ug mga pamaagi nagpadayon sa atong panahon. Sigun sa gitudlo ni Apostol Pedro, “tanang nga propeta” mihatag og “pagsaksi” kang Kristo (Mga Buhat 10:43). Sa atong panahon, ang Ginoo padayon nga mihimo sa Iyang buhat pinaagi sa mga propeta ug mga apostoles kinsa awtorisadong molihok sa Iyang ngalan sa paghimo sa Iyang buhat sa pagpahirabo sa kinabuhing dayon sa tawo. ■


MUBO NGA MGA SULAT

1. *Handbook 2: Administering the Church* (2010), 2.2.
2. *Teachings of Gordon B. Hinckley* (1997), 118.
3. D. Todd Christofferson, “Nganong ang Simbahan,” *Liahona*, Nob. 2015, 108 (kini nga pakigpulong usa ka bililhong tinubdan alang sa part I niini nga artikulo); tan-awa usab sa David A. Edwards, “We Need Christ’s Church,” youth.ChurchofJesusChrist.org.
4. *Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith* (2007), 504.
5. Henry B. Eyring, “Ang Atong mga Kasingkasing Nabugkos diha sa Panaghiusa,” *Liahona*, Nob. 2008, 69.
6. Neal A. Maxwell, “Why Not Now?” *Ensign*, Nob. 1974, 13.
7. Tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Propeta.”
8. Tan-awa sa *Handbook 2*, 2.2.
9. J. Reuben Clark Jr., in Boyd K. Packer, “The Twelve Apostles,” *Ensign*, Nob. 1996, 6.
10. M. Russell Ballard, in “Sustaining Our Prophets and Apostles,” ChurchofJesusChrist.org; tan-awa usab sa “Here Am I, Send Me” (Brigham Young University devotional, Mar. 13, 2001), 5, speeches.byu.edu.
11. *Teachings of Russell M. Nelson* (2018), 305.
12. *Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith* (1998), 273.
13. Joseph F. Smith, *Gospel Doctrine*, 5th ed. (1939), 176–77.
14. Joseph F. Smith, *Gospel Doctrine*, 177.
15. Joseph Fielding Smith, “Eternal Keys and the Right to Preside,” *Ensign*, Hulyo 1972, 88.
16. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad, pasiuana sa seksyon 138; mga pagpasabut sa Opisyal nga Pahayag 2; ug Boyd K. Packer, *The Holy Temple* (1980), 202.
17. Tan-awa sa James E. Faust, *Reach Up for the Light* (1990), 28–29; tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68:4 ug ang mga pagpasabut diha sa Joseph Fielding Smith, *Doctrines of Salvation*, comp. Bruce R. McConkie (1954), 1:185–86.
18. *Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith*, 191.



Kini nga mga painting gikan sa babayeng mga artist nga Santos sa ulahing mga adlaw nag-hulagway sa impluwensya ug daghang mga tahas sa kababayen-an.





Ni Jean B. Bingham

Kinatibuk-ang
Presidente sa
Relief Society

Dili Ordinaryong mga Anak nga Babaye sa Dios

Ang pagtabang pinaagi sa gagmay ug yano nga paagi makapanalangin sa atong mga pamilya ug sa uban sa dili ordinaryong mga paagi.

Mubo nga pahinumdom sa editor: Kon tan-awon nato nganong nagkinahanglan kita sa Simbahan, si Sister Bingham mipasabut sa unsang paagi ang pagkahisakop sa usa ka organisasyon sama sa Relief Society nagtabang kanato nga makab-ot ang atong balaang potensyal pinaagi sa mga oportunidad sa dungan nga pag-apil sa buhat sa Ginoo sa kaluwasan.

Ang akong sugilanon daw ordinaryo. Sa nagtubo ko, ganahan kong magkat-on, apan wala gyud ko manghawod sa bisan asa sa akong klase. Dili ko makapanghambog sa bisan unsang mga kahanas. Makatukar ko og piano apan igo lang gani maglisud sa usa ka himno. Ganahan ko nga mobisita sa mga art museum, apan ang artistik nakong mga talento kutob ra sa basta lang makaporma og drowing diha sa akong mga notebook. Makatahi ko og ikasul-ob nga saya, apan ang pagtahi og amerikana lapas na sa akong abilidad.

Bisan og napanalanginan ko og maayong panglawas ug ganahang magdagan-dagan sa parke o maglangoy-langoy sa linaw, wala ko moapil og sport sa eskwelahan sa bisan unsa nga lebel. Wala gayud ako madapit ngadto sa prom, ug dili ko presidente sa bisan unsa. Wala gayud ako masakop sa popular nga pundok, ug usa ka madanohon kaayong higala kausa miusisa sa akong hitsura ug miingon, “Ah, dili gyud ka mogwapa, apan pwede kang mahimo nga madanohon.” Sa laing pagkasulti, kasarangan lang ko.

Pipila kaninyo posibleng makasabut niini nga matang sa kasinatian, mobati nga kamo kasarangan ra usab—tingali labaw og gamay sa kasarangan. Kon tawo ikaw—ilabi na, babaye—tingali nakasinati ka og ingon niana nga mga panahon sa pagduhaduha sa kaugalingon ug pagkadiskorahe nganong tanan nga gusto nimong maikaw wala man kanimo.

Apan, bisan sa akong pagka-ordinaryo, nakita sa Langitnong Amahan ang akong bili ug nakatabang nga makasugod ako sa pagpalambo og mga gasa ug grasya nga Iyang nahibaloan nga makatabang aron akong makab-ot ang tanan nga Iyang



gidesinyo nga akong maabut. Hibaloi nga ang imong Langitnong Amahan mohatag sa tanan nga *imong* gikinahanglan aron mahimong dili ordinaryo isip anak sa Dios. Tanan kita mamahimong dalaygon tungod sa atong lahi nga hut-ong sa mga talento ug mga abilidad.

Dili sama dinhi sa kalibutan, sa Iyang gingharian walay plataporma sa mga mananaog nga ang luna para lamang sa usa o duha. Ang *matag* anak Niya nga babaye gitudloan ug giandam ug ginasahan og talagsaong mga potensyal didto pa sa premortal nga kinabuhi aron mahimong usa ka rayna sa celestial nga gingharian.

Ang Imong Potensyal sa Pagkahalngdon

Unsay gusto nimong matuman sa imong kinabuhi? Unsay imong mga tumong ug mga pangandoy? Kon ang imong taas og tagal nga tumong [long term goal] mao ang pagsulod sa celestial nga gingharian aron makapuyo sa kahangturan uban sa atong Langitnong mga Ginikanan ug sa pinangga nga mga sakop sa pamilya, kana nga nag-inusarang tumong modala kanimo lapas sa imong gihunahuna nga posible (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9).

Ikaw adunay dili katuoahang potensyal alang sa pagkamaayo kay ikaw anak man sa Langitnong mga Ginikanan. Ang timailhan sa imong natural nga potensyal nga mahimong halangdon maoy yanong kamatuoran nga ikaw natawo dinhi sa yuta tungod kay ikaw nakahimo og mga pagpili didto sa premortal nga kalibutan aron dawaton ang plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan ug mosunod sa ehemplo sa Iyang Anak, si Jesukristo. Ug kay si Jesukristo andam nga modala nganha Kaniya sa mga sala ug mga kahuyang—o mga kakulangan—sa matag usa kanato (tan-awa sa Alma 7:11–13) ug mituman niana nga sagradong buluhaton pinaagi sa Iyang walay kinutuban nga Pag-ula, makabaton kita sa tanang kasiguroan nga atong maabut ang tanan nga gidesinyo para kanato sa balaang paagi. Samtang mohimo kita ug motuman sa sagradong mga pakigsaad, atong gipakita ang atong tinguha aron matuman kana nga balaanong potensyal. Nasayud kita nga dili nato kini mahimo sa atong kaugalingon, apan pinaagi sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa grasya sa Manluluwas, atong matuman ang tanan nga gikinahanglan alang sa kahimayaan.

Kana nga panghunahuna nakalig-on nako dihang gitawag ako nga mahimong Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society. Nasayud nga wala kanako ang tanang kaalam ug abilidad sa pagtuman unsay gikinahanglan, bisan pa nahupay ako ug nalig-on gikan sa kahibalo nga ang Dios “aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta” (Mosiah 4:9) ug nga kon kita maningkamot, mobuhat sa atong labing maayo, bisan dili man hingpit, ang Ginoo “anaa sa [atong] tuo nga kamot ug sa [atong] wala, . . . ug ang [Iyang] mga anghel anaa libut [kanato], nga modala [kanato]” (Doktrina ug mga Pakigsaad 84: 88). Ang tanan nga Iyang gikinahanglan mao ang “kasingkasing ug andam nga hunahuna” (Doktrina ug mga Pakigsaad 64: 34). Kon magmasulundon kita sa Iyang mga sugo, malig-on kita aron matuman ang tanan nga gikinahanglan niini nga kinabuhi ingon man usab alang sa pagsulod ngadto sa Iyang gingharian sa kinabuhi human dinhi. Ang pagpili nga mahimong disipulo ni Jesukristo naghatag kanato og oportunidad aron magamit ang labaw kay sa gidahom nga impluwensya diha sa naglibut kanato.

Bisan asa kita nagpuyo, unsa man ang atong pamilya, gidaghanon sa atong kwarta sa banko, o kadugayon sa atong pagkamiyembro sa Simbahan, tanan kita mahimong dako kaayong impluwensya alang sa kayohan. Ang pagpanimuyo inubanan sa integridad diha sa balay ug sa komunidad, paggamit og malumo ug mabinati-ong mga pulong ngadto sa ingon og may pagkagahi nga anak o lisud sabton nga katrabaho, pagpakita sa imong mga sumbanan pinaagi sa tarung nga sininaan, ug paggawas sa komportab-ling kahimtang aron makig-ilaila niadtong nagpuyo sa imong palibut, mga pipila lamang kana sa yanong mga buhat nga atong mahimo nga makaimpluwensya sa uban aron molambo usab ngadto sa mas taas nga sumbanan sa kinabuhi.

Kadtong pamilyar sa kasaysayan sa pamuy-anan mahitungod sa mga utlanang dapit sa tibuk kalibutan, nasayud nga ang daghang lungsod nagsugod sa walay klarong panagkapundok sa dili hapsayng mga lalaki kinsa miadto para mag-negosyo ug mangita sa ilang mga swerte. Wala kini hangtud nga nagkadaghan ang mga babaye ug miinsister sa pagtukod og mga simbahan ug mga eskwelahan ug usa ka hapsay nga palibut diin ang tinuod nga pag-uswag nahimo sa unsay gitawag og sibilisadong pagpakabuhi.

“Sukad pa kaniadto, ang mga katilingban nagsalig sa moral nga impluwensya sa kababayan-an,” matud pa ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. “Samtang dili lang sa positibong impluwensya diha sa buluhaton sa katilingban, ang moral nga pundasyon nga gihatag sa mga babaye naprubahan nga nakahatag og talagsa-ong kaayohan alang sa tanan. Tingali, kay anaa kini kanunay, kini nga kontribusyon sa mga babaye dili kaayo kanunayng mapasalamatan. . . . Natawo ang mga babaye dinhi sa kalibutan dala ang piho nga hiyas, balaanong gasa nga naghimo nilang hanas sa pagsilsil niana nga mga kalidad sama sa pagtuo, kaisug, pagbati, ug pagpatahum sa mga relasyon ug kultura.”¹

Ang mga babaye gihatagan og mga gasa nga magtugot kanila nga makakita sa mga detalye ingon man usab sa dako nga hulagway, kanunay sa samang higayon. Diskobriha kana nga mga gasa ug gamita kini, minahal kong mga sister!

Nahinumdom ko ni Presidente James E. Faust (1920–2007) nga nagsulti kanato sa iyang maayo



Ang Ginoo nahimuot sa imong mga paningkamot kon ikaw nakatutok sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios.



kaayo ug mapainubsanong tingog: “Kamong mga sister wala masayud sa gidak-on sa inyong impluwensya. Kamong mga sister palambo ang inyong kamaloloy-on. . . . Ang matag babaye nagdala sa iyang kaugalingon nga pinalahi, talagsaong mga kalig-on sa pamilya ug sa Simbahan.”²

Unsay Ipasabut sa Relief Society diha Nimo?

Isip mga babayeng hamtong nga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ikaw ug ako nahisakop sa usa sa pinakakaraan ug kinadak-ang mga organisasyon sa kababayenan dinhi sa kalibutan. Uban sa kapin sa 7.1 ka milyon nga mga sister sa tibuok kalibutan, aduna kitay usa ka bugkos nga mahimong magmahangturon.

Ang Relief Society mas labaw pa kay sa usa ka klase sa Dominggo. Sama sa gitudlo ni Presidente Faust, balaanong gi-establisar kini nga panangigsoonay sa mga sister. Dapit kini sa pagkat-on. Organisasyon kini kansang pangunang batakan mao ang pag-atiman sa uban sigun sa gipahayag sa atong motto, “Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas.”

“Ang pagkamiyembro sa Relief Society . . . naghatag og usa ka balay nga layo sa [atong] langitnong panimalay, diin [kita] mohimo sa pakigdait sa uban nga nakigbahin sa kaparehas [nato] og mga gituohan ug mga mithi.”³

Adunay mga sagabal ug mga hagit sa dalan. Kon kamo adunay dili kaayo komportablang kasinatian diha sa Relief Society, hinumdumi nga tanan kita nagkat-on. Kini ang luwas nga dapit para sa mga sister nga makapadala sa ilang mga pangutana ug ngadto sa mga nagpangita og

kailhanan ug katuyoan. Dapit kini nga makatabang kanato sa tinagsa nga pagpamuklad ug dinungan nga paglambo.

Kon pamilyar ka sa gi-update nga pamahayag sa katuyoan sa Relief Society, imong mahibaloan nga ang “Relief Society motabang aron maandam ang kababayen-an alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon samtang magpalambo sila og pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula; [samtang sila] molig-on sa mga indibidwal, mga pamilya ug panimalay pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad; ug [sila] magtambayong sa pagtabang sa mga nanginahanglan.”⁴

Mao nga, numero uno, maningkamot kita aron matuman ang atong balaanong potensyal. Sa paghimo niana, kita “magtinabangay” sa paghigugma, “sa paghimo sa uban nga malipayon [sa ngalan sa Manluluwas].”⁵ Moapil kita sa buhat sa kaluwasan, nga naglakip sa miyembro-misyonaryo nga buhat, retensyon sa kinabig, pagpaaktibo sa dili kaayo aktibong miyembro, buhat sa templo ug sa family history ug sa pagtudlo sa ebanghelyo⁶—tanang butang nga inyoha nang gipangbuhat.

Asa Kita Magsugod?

Asa ug unsaon nato sa paghimo kini nga buluhaton? Kon atong iagbay ang atong bukton sa maulawon nga sister sa simbahan, kon motabang kita sa usa ka nakigbisog nga batan-ong babaye, kon maningkamot kita sa pagpakaon ug pagsinina ug pagtudlo sa mga bata matag adlaw, kon atong ipakigbahin ang nakapalipay kanato mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo ngadto sa atong silingan, kon kita motambong sa templo sa usa ka dili kombenyenting oras, kon maningkamot kita sa pagpalambo sa atong mga talento sa tumong nga mahimong instrumento sa Ginoo—kining tanan nga buhat ug daghan pang buhat nga yano apan makahuluganong pagserbisyo, usa ka bahin sa buhat sa kaluwasan. *Kana* ang atong misyon, ug sa tinuod halapad gayud kini,⁷ apan kini *posibling mahimo* kon kita mobuhat og butang—ug kon ipadayon kini!

Sama sa giingon ni Emma Smith, unang Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society, 1842, “Atong buhaton ang talagsaon nga butang.”⁸

Sama pananglit, usa ka busy nga batan-ong inahan sa Arizona, USA, naghunahuna unsay



iyang mahimo sa pagtabang sa usa ka refugee nga pamilya nga bag-ong miabut sa iyang komunidad. Wala madugay nahibaloan niyang pwede ra diay siyang mohatag og pipila ka butang para sa wala pay sulod nila nga apartment. Dihang siya ug ang iyang mga anak mibisita sa pamilya sa pagdala sa mga butang, namatikdan niya nga ang inahan walay pitaka nga kasudlan sa iyang mga personal nga mga butang. Nasayud siya nga siya ug daghan sa iyang mga higala dunay ekstra nga mga pitaka, mao nga nag-post siya sa sosyal media. Kadtong yano nga sinugdanan mibuklad sa pagkahimong bodega nga napuno sa mga butang nga gikinahanglan sa bag-o lang nangabut nga mga pamilya ug nakatabang sa pagmugna og matam-is nga bugkos tali niining kababayan-an sa managlahing relihiyon.

Si Sister Eliza R. Snow, ang ikaduhang Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society, mipamatuod bahin sa mga panalangin sa Relief Society: “Kon adunay anak nga mga babaye ug mga inahan sa Israel nga mobati nga gamay ra [limitado] ang kasamtangan nilang kalibutan, karon ilang makita ang igo nga gidak-on sa matag gahum ug kapabilidad sa paghimo og maayo nga mao gayud ang gituga kanila.”⁹

Busa, unsa man ang dili ordinaryong butang ang pilion nimong buhaton? Pagpili og butang sumala sa anaa nimong oras ug mga kapanguhan. “Ayaw pagdagan og labaw ka tulin ug pagbuhat og labaw ka daghan kay sa imong kusog ug lihoc nga gihatag nganha kanimo . . . ; apan pagmakugihon” (Doktrina ug mga Pakigsaad 10:4). Bisan og ang imong buhat sa kaluwasan kasagaran anaa ra sa panimalay niining panahona sa kinabuhi o ang imong impluwensya midangat man sa tibuok kalibutan o sa tunga-tunga, ang Ginoo mahimuot sa imong mga paningkamot kon ikaw nakatutok sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios ug sa mahangturon nga tumong mahitungod sa pagbalik ngadto Kaniya isip bag-o ug gipalambo nga bersyon sa imong espirital nga kaugalingon. Sigun sa pag-summarize niini ni Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog Duha Ka mga Apostoles, “Ang kahimayaan mao ang atong tumong; ang pagkadisipulo mao ang atong panaw.”¹⁰

Samtang magpadayon kita sa unahan niini nga panaw sa pagkadisipulo, unta ang matag usa motino nga motabang sa gagmay ug yano nga mga paagi nga makapanalangin sa atong mga pamilya ug sa uban sa talagsaong paagi. Unta atong ibahandi ang atong mga relasyon dinhi niining balaanong gidesinyo nga organisasyon ug makaila ug mosunod ni Jesukristo, kansang mga pagtulun-an ug ehemplo mogiya nato balik ngadto sa atong Langitnong Amahan. ■

Gikan sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa *BYU Women's Conference* pagka Mayo 5, 2017.

MUBO NGA MGA SULAT

1. D. Todd Christofferson, “Ang Moral nga Impluwensya sa mga Babaye,” *Liahona*, Nob. 2013, 29.
2. James E. Faust, “What It Means to Be a Daughter of God,” *Ensign*, Nob. 1999, 102.
3. Tan-awa sa James E. Faust, “What It Means to Be a Daughter of God,” 100.
4. *Handbook 2: Administering the Church* (2010), 9.1.1.
5. “Isip Sisters sa Zion,” *Mga Himno*, nu. 197.
6. Tan-awa sa *Handbook 2*, 5.1.
7. Tan-awa sa “Isip Sisters sa Zion,” *Mga Himno*, nu. 197.
8. Emma Smith, sa *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society* (2011), 16.
9. Eliza R. Snow, sa *Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian*, 53.
10. Dieter F. Uchtdorf, “Nakabeneplisyo Kaayo Kini!” *Liahona*, Nob. 2015, 23.



Adunay daghang yano nga mga buhat nga atong mahimo nga moimpluwensya sa uban aron makab-ot ang mas taas nga sumbanan.





Ni Sharon Eubank
Unang Magtatambag
sa Kinatibuk-ang
Kapangulohan sa
Relief Society



UG ANG GINOO MITAWAG SA IYANG MGA KATAWHAN OG

ZION

Hinaut nga atong matu-
man ang propetikanhong
mando sa pagtukod
og Zion—nga mahiusa
sa kasingkasing ug sa
hunahuna, magpuyo
sa pagkamatarung, ug
maningkamot nga walay
kabus taliwala kanato.

Mubo nga sulat gikan sa editor: Isip sakop sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Relief Society ug Presidente sa Latter-day Saint Charities, si Sister Eubank nagpaambit dinhi sa iyang lahi nga panglantaw kon sa unsang paagi ang tumong ug organisasyon sa Simbahan makatabang nato aron magtinabangay sa pagwagtang sa kakabus sa atong mga komunidad ug diha sa atong mga kasingkasing.

Kon ang mga tawo mobisita sa Church Humanitarian Center sa Siyudad sa Salt Lake, kanunay nako silang hangyoon sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Joseph Smith nga gibitay diha sa lobby: “Ang [usa ka miyembro sa Simbahan] magpakaon sa gigutom, mosinina sa hubo, mosangkap sa biyuda, mopahid sa luha sa ilo [walay ginikanan], mohupay sa masakiton, maanaa [man] dinhi sa simbahan, o bisan asa, o bisan sa walay simbahan, bisan asa siya makakaplag kanila.”¹

Ang pamahayag gihimo dihang ang Simbahan napuno sa utang, ang mga lider mipahimutang sa mga kinabig ngadto sa bag-ong nasud, ug ang Templo sa Nauvoo gitukod pa. Sa unsang paagi kaha nakonsiderar ni Propeta Joseph Smith ang pagsangkap sa mga kabus dinhi *niini* nga Simbahan, unsaon na lang ang uban? Apan bisan kadtong anaa sa pait kaayong mga kahimtang, nakasabut si Joseph nga ang pag-amuma niadtong nanginahanglan mao gayud *kanunay* ang tutukan sa katawhan sa pakigsaad sa Ginoo.



Usa ka Panan-awon sa Zion

Usa sa unang mga tahas nga gihimo ni Joseph human sa pag-organisar sa Simbahan niadtong Abril 1830 mao ang dinasig nga paghubad sa Biblia. Gikahibulong ko kini sa kanunay. Niining mahinungdanon kaayo nga panahon sa kasaysayan sa Simbahan, nganong gibalik man niya sa paghubad ang Genesis? Nga kana nga basahon nailhan na man kaayong daan. Apan ang gihimong paghubad sa katapusan nahimong basahon ni Moises diha sa Perlas nga Labing Bililhon, inubanan sa bililhong mga detalye sa mahinungdanong doktrinal nga importansya sa moderno nga Simbahan.

Kini nga mga kapitulo mipadayag sa mga kasinatian ni Moises ug ni Enoch, diin sa ubang mga paagi susama ra kaayo sa kaugalingong kasinatian ni Joseph. Ang matag propeta gitawag sa Ginoo sa paghimo ug talagsaong buhat. Ang Ginoo mipakita sa matag usa kanila sa Iyang mga gilalang aron mas maklaro nila sa pagtan-aw ang ilang bahin sa plano (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76; Moises 1; 7). Ang usa ka summary sa ilang pinakamahinungdanong tahas nagpahayag sama sa mosunod: **Pundukon ang Israel isip usa ka balaang nasud, tukuron ang Zion, ug mangandam sa pagsugat ni Jesukristo.**

Apan unsaon sa pagtuman ang ingon niini nga butang? “Si Enoch mihatag og mubo nga tubag: “Ug ang Ginoo mitawag sa iyang mga katawhan og Zion, tungod kay sila *usa sa kasing-kasing* ug *usa sa hunahuna*, ug *nagpuyo diha sa pagkamatarung*; ug *walay kabus taliwala kanila*” (Moises 7:18).

Ang mahinungdanong bahin sa mision sa ulahing mga adlaw sa Simbahan mao ang pagwagtang sa kakabus diha sa

atong mga komunidad ug sa atong mga kasingkasing; sa pag-establisar og hiniusa nga Zion; ug sa pag-andam sa katawhan sa pagbalik ni Jesukristo, ang Anak sa Dios.

Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo

Trilyon ka dolyares ang gigasto sa mga gobyerno ug sa mga organisasyon sa milabayng mga siglo alang sa pagwagtang sa kakabus. Apan sa tanang maayo nga mga intensyon sa maong buhat, ang dako kaayong bahin niini wala molampus ug usik lang. Ngano? Tungod kay sa dili tinuyo mimugna kini og kinaiya nga magsalig na lang nga dili na molihok imbis maningkamot.

Ang pamaagi sa Ginoo mao nga palig-unon kining duha, tighatag ug tigdawat, aron ang mga tawo himoong mga tinugyanan sa ilang mga kaugalingon, ug sa paghimaya sa mga kabus “nga ang mga adunahan ipaubos” (Doktrina ug mga Pakigsaad 104: 16). Usahay tawagon nato kini nga *pagbarug sa kinaugalingong paningkamot*, apan kini nagpasabut gayud sa pagdawat sa balaang gahum diha sulod sa matag indibidwal sa pagsulbad sa iyang kaugalingon nga mga problema uban sa tabang sa Dios, nga maghimo nga sila usab makaserbisyo sa uban.

Mga Ehemplo nga Daan ug Bag-o

Gihimo ni Joseph Smith ang malipayong pagserbisyo ngadto sa uban sa pamaagi sa Ginoo. Si James Leach ug ang iyang bayaw nga lalaki, human sa daghang adlaw nga pagpangita og trabaho nga walay kalampusan didto sa Nauvoo, determinado nga mangayo og tabang sa Propeta. Nahinumdom si James:



“Miingon ko, ‘Mr. Smith, kon mahimo intawon, aduna ka bay trabaho nga imong ikahatag kanamong duha, aron aduna kami magamit sa among panginahanglan?’ Mitan-aw siya kanamo uban sa usa ka malipayong panagway, ug uban sa maong pagbati sa pagkamabination, miingon, ‘Unya, mga higala, unsa man ang inyong kamaohan? . . . Makahimo ba mo og kanal?’ Mitubag ako nga buhaton namo ang labing maayo nga among mabuhat niana.

“ . . . Sa dihang nahuman kini akong giadto ug gisultihan siya nga nahuman na kini. Iyang giadto ug gitawon kini ug miingon, ‘ . . . Kon ako ang nagbuhat niini sa akong kaugalingon dili kini nako mabuhat nga ingon ini ka nindot. Karon dali kuyog nako.’ Gidala kami niya og balik ngadto sa iyang tindahan, ug misugo kanamo sa pagpili sa labing nindot nga hamon o piraso sa karneng baboy alang sa among kaugalingon. Ingon og manggi-
ulawon, ako miingon nga mas gusto namo nga siya ang mohatag kanamo. Busa iyang gipili ang duha sa labing dako ug labing maayo nga piraso sa karne ug usa ka sako sa harina alang sa matag usa kanamo, ug nangutana kanamo kon kini igo na. Gisultihan namo siya nga kami andam nga motrabaho og dugang pa alang niini, apan siya miingon, ‘Kon kamo natagbaw, mga higala, ako usab.’

“Kami mipasalamat og maayo kaniya, ug mipauli sa panimalay nga nalipay sa kalumo sa kasingkasing sa Propeta sa atong Dios.”²

Ang usa ka modernong ehemplo sa susamang delikadong pagbalanse sa kamanggihatagon ug sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot nahitabo niadtong 2013 dihang gihapay sa Bagyong Haiyan ang sentro sa Pilipinas, nga miguba og midaot og kapin sa milyong panimalay. Imbis manghatag lang og tabang sa walay pagpinig, nga posibling moresulta nga magsalig na lang ug dili na molihok, gigamit sa Simbahan ang baruganan sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot aron makatabang sa naapektohang mga residente sa pagpalambo og mga kahanas nga gikinahanglan aron makabaruw og balik. Gipamalit ang mga materyales para sa balay, ug ang lokal nga mga lider sa Simbahan nakigsabut og mga tawong makatudlo sa pagpanday. Ang mga residente nga nagkinahanglan og balay gihatagan og mga gamit, mga materyal, ug pagbansay, samtang sila ang nagpanday aron matukod ang kaugalingon nilang mga kapasilungan. Mitabang usab sila sa ilang mga silingan aron makahimo usab sa samang butang.

Sa katapusan, ang matag partisipante nakadawat og sertipiko sa bokasyonal [vocational certificate] nagpamatuod sa bag-o nilang nakat-unan nga mga kahanas ug naghimo nilang kwalipikado sa mahinungdanong mga oportunidad sa panarbaho. Kini nga kombinasyon sa tabang inubanan sa aktwal nga pagbansay wala lamang magtukod og mga kapasilungan—nagtukod kini og kapabilidad. Nakahimo kini og mas labaw pa kay sa pagpabarug og balik sa balay—napabarug og balik sa mga tawo ang pagsalig sa ilang kaugalingon.³

Ang Ginagmayng Kontribusyon Importante

Wala kinahanglana nga adunahan ka aron makatabang. Usa ka batanong lalaki misulat mahitungod sa iyang kasinatian uban ni Joseph Smith: “Didto ko sa balay ni Joseph . . . ug daghang tawo ang naglingkod sa koral. Si Joseph migawas ug nakigsulti namong tanan. Ug sa wala madugay usa ka lalaki ang mibarug ug miingon nga usa ka looy nga igsoong lalaki nga nagpuyo layo sa lungsod nasunagan sa iyang balay sa milabayng gabii. Hapit tanang lalaki miingon nalooy sila sa tawo. Mikuot si Joseph sa iyang bulsa, mikuha og lima ka dolyar ug miingon, ‘nalooy ko niini nga brother



ngadto sa kantidad nga lima ka dolyar; kamong tanan pila man ang kantidad sa inyong gibati nga kalooy?”⁴

Bag-o lang nakahimamat ko og usa ka 10 anyos nga batang lalaki gikan sa usa ka hilit nga komunidad kinsa migasto sa iyang kaugalingong gamay nga kantidad sa kwarta nga ipalit og voucher para ibakuna sa polyo sa usa ka bata. Ang batang lalaki nakabasa mahitungod sa mga bata nga naparalisar tungod sa polyo, ug dili siya gustong duna pay uban nga mag-antus gikan niini nga sakit. Natingala ko sa gibuhit niya nga pagtuon sa iyang kamanggihunahunaon mahitungod sa iyang gamay nga kontribusyon.

Klaro nga ang matag usa kanato adunay ikahatag, bisan unsa pay atong kahimtang, ug ang tinuod nga kahulugan sa atong kontribusyon dili masukod pinaagi lamang sa bili sa kwarta.

Ang Gahum sa Nagkahiusang Kasingkasing

Kon seryoso kita mahitungod sa atong mga pakigsaad, ang matag usa kanato makapaningkamot aron mahiusa sa kasingkasing ug hunahuna, sa pagpuyo diha sa pagkamatarung, ug aron walay mga kabus taliwala kanato. Mobugkos kini sa atong mga kasingkasing ug makatabang sa pagpakunhod sa dili patas nga mga kahimtang sa kalibutan. Apan adunay mas dako nga gahum kon ang katawhan sa pakigsaad mohiusa sa ilang mga paningkamot: mga pamilya, mga korum, Relief Society, mga klase sa Young Women, ug ang mga stake makaplano sa pagtubag sa mga panginahanglan sa ilang mga komunidad nga dako kaayo og epekto.

Ang tawhanon nga organisasyon sa Simbahan, ang Latter-day Saint Charities, naghiusa sa daghang ginagmay nga paningkamot aron makatabang sa mga tawo nga may diha-dihang panginahanglan sa tibuok kalibutan.⁵ Ang mga miyembro sa Simbahan walay puas nga mihatag sa ilang panahon, kwarta, ug kabatid. Kadaghanan niining mga kontribusyon ginagmay ra: gagmay nga kwartang donasyon o pipila ka oras nga pagboluntaryo. Nahimo kining usa ka modernong pagkasusama sa diyot [sinsilyo] sa usa ka biyuda (tan-awa sa Marcos 12:41–44); kining daw ingon og gamay nga mga kontribusyon nagpakita sa kalibutan kon unsay mahimo sa mga biyuda ug mga mag-uuma ug sa 10-anyos nga batang lalaki dihang gihiusa nila ang ilang mga kapanguhaan ug dayon mihangyo sa Ginoo nga mao ang mopatubo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 3:6).

Dako na kaayo ang atong kalamboan sukad sa unang mga adlaw sa Simbahan sa mga kahimtang sa pagtukod og Zion, apan may daghan pang buhaton. Hinaut nga mopanalangin ang Dios sa matag usa kanato sa pagpangita niadtong mga nanginahanglan aron mas mogaan ang ilang mga palas-anon ug molig-on ang ilang kapasidad. Ug hinaut nga Siya usab mopanalangin sa Iyang Simbahan aron mahan-ay ug mapalambo ang tinagsa-tagsang paningkamot sa matag miyembro ug sa ingon niana matuman ang propetikanhong sugo sa pagtukod og Zion—nga mahimong usa sa kasingkasing ug sa hunahuna, magpuyo diha sa pagkamatarung, ug maningkamot nga walay mga kabus taliwala kanato—hangtud sa pagbalik sa Manluluwas. ■

MUBO NGA MGA SULAT

1. *Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith* (2007), 516.
2. James Leach, in “Recollections of the Prophet Joseph Smith,” *Juvenile Instructor*, Mar. 1, 1892, 152–53; ang punctuation gi-moderno; ang pagbahin sa paragraph giusab.
3. Tan-awa sa “Mormon Volunteers Building Homes for Typhoon Haiyan Victims,” Feb. 21, 2014, newsroom.ChurchofJesusChrist.org.
4. Andrew J. Workman, sa “Recollections of the Prophet Joseph Smith,” *Juvenile Instructor*, Okt. 15, 1892, 641.
5. Tan-awa sa latterdaysaintcharities.org.

Ang Ubon Ward Makahimo Niini!

Ang mga miyembro sa among ward panagsa rang magkapundok—bisan sa simbahan. Unsa kahay among buhaton aron magkapundok ang tanan?

Ni Akanit Sapprasert

Daghang miyembro dinhi sa Thailand maglisud sa pagsimba tungod sa mga miting sa eskwelahan, sa dautang panahon (kadaghanan sa among mga miyembro magbiyahe nga mag-motor), ug lagyo. Ang mga miyembro sa akong ward, sa Ubon Ward, nag-atubang sa tanan niini nga hagit ug daghan pa, nga naghimo sa pagsimba nga lisud.

Usa ka Dominggo, naghunahuna ko kon sa unsang paagi matabangan namo ang mga miyembro nga ilang mailhan ang mga panalangin pinaagi sa paggamit sa hugot nga pagtuo aron mas kanunay nga dungan nga makasimba. Ang ideya miabut kanako, “Unsa kaha kon magpili mi og usa ka Dominggo nga tutukan namo ang pagpasimba sa matag miyembro nianang adlaw?” Kon mapasimba namo ang tanan nianang adlaw, ang mga miyembro makakita gayud ug mobati sa kalig-on sa ward.

Ang ubang mga lider ug mga miyembro sa ward nakauyon sa ideya ug miapil na sa pagplano alang niini. Mihukom kami og usa ka petsa, Hunyo 17, 2018—ang Dominggo nga maoy pinakaduol sa anibersaryo sa pagkatukod sa Ubon Thailand Stake—ug gisugdan dayon ang pagpadala og mga mensahe bahin niini pinaagi sa social media. Gitawag namo kini nga kalihokan og “Manimba Kita sa Samang Adlaw nga Dominggo! 200 nga Attendance sa Miting sa Sakramento—Ang Ubon Ward Makahimo Niini.”

Hapit tanan sa tibuok ward miapil sa pag-awhag sa matag usa sa pag-adto. Ang tanan padayong nagpadala og mga mensahe nag-awhag sa uban sa pag-apil sa kalihokan. Ang mga miyembro midapit usab sa mga namalik nga mga miyembro ug mga higala nga dili miyembro. Ug daghan kaayong tawo ang miingon og oo!

Among namatikdan nga labaw kini kay sa makalingaw nga kalihokan nga makakita kon pila ka tawo ang moabut. Gusto namo nga mahimo

kining espesyal kaayo nga espirituhanong kasinatian sa pagdasig sa mga miyembro nga ang pagtambong sa miting sa sakramento himoon nga usa ka prayoridad. Mao nga sa mga bulan nga nagdulong ang kalihokan, ang bishopric miawhag sa mga tawo nga likayan ang mga kalihokan nga posibling makapaminos sa importansya sa sakramento o pagsimba sa Ginoo.

Gani nanghimo kami og mga bookmark aron matabangan ang mga miyembro sa paghinumdom sa kalihokan ug sa Espiritu nga sayud kaming maanaa didto tungod sa paningkamot sa tanan nga makatambong. Ang bookmark dunay pangalan sa kalihokan ug usa ka kasulatan usab: “Ako miingon: Kamoo mao ang mga dios; ug kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut” (Salmo 82:6). Gipili namo kini nga kasulatan kay gusto namo nga ang tanan makaamgo nga sila mga anak sa Dios ug adunay potensyal sa pagkahimong sama Kaniya.

Giplano sa mga miyembro sulod sa taas nga panahon aron ang tanan makatambong sa gitakda nga adlaw. Sa katapusan, miabut na ang adlaw. Apan mao usab ang mga babag. Miulan og kusog kaayo sa gabii sa wala pa ang kalihokan ug padayon nga miulan sa tibuok gabii.

Lain usab nga babag sa pipila ka miyembro mao nga ang usa ka importante nga miting sa eskwelahan mahitabo sa samang oras sa pagsimba.

Gihangyo namo ang tanan sa pag-ampo nga matangtang kini nga mga babag o mabuntog. Mga alas 7:00 sa buntag. Domingo sa buntag, mihunong ang ulan. Ug sa pagpangabut namo sa simbahan, nakita namo kadtong mga pamilya kinsa nagkinahanglang moadto unta sa miting sa eskwelahan. Dihang gipangutana namo sila mahitungod sa ilang uban nga miting, miingon sila, “Unahon namo ang sakramento nga miting.” Usa kadto ka dakong pagpamatuod ngari nako sa kaimportante sa sakramento sa Ginoo.

Ang mga miyembro midala ngadto sa miting og daghang higala ug mga silingan. Usa ka sister sa ward midala og walo ka higala kinsa wala pa gyud sukad nakasimba! Dihang nagkadaghan ang nangabut, kinahanglan namong ablihan ang

overflow nga kwarto. Sa pag-ihap 215 ka tawo ang nanambong sa sakramento! Sa tibuok nga panahon sa miting, akong gibati ang Espiritu Santo nga nag-uban kanamo ug nga ang Dios mitabang nga molampos kami niini nga paningkamot.

Human niining makatingala nga Domingo, ang gidaghanon sa regular nga motambong og miting sa sakramento nagkadaghan. Naglakip kini sa tulo ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kinsa nagsugod sa regular nga pagsimba kauban sa ilang pamilya. Gani usa ka pamilya may duha ka anak nga gipabunyagan ug gikumpirmahan sa misunod nga bulan.

Nakita sa among mga lider sa stake ang pagkamaayo niini nga kasinatian para sa among ward ug mihimo og susama nga kalihokan. Para sa kalihokan sa stake, ang mga miyembro sa stake matag usa mihimo og pasalig nga motambong sa kaugalingon nilang mga ward sa sama nga Domingo. Ang kalihokan nagmalampuson usab sa tibuok stake—akong nahibaloan nga usa ka ward sa among stake dunay mitambong nga 208 ka tawo! Nagpasalamat kaayo ko sa nadawat nakong mga panalangin ug sa akong ward ug sa akong stake tungod niini nga mga kalihokan ug sa Espiritu nga among gibati sa pagpangandam ug sa pagpaapil kanila. ■

Ang tagsulat nagpuyo sa Isan, Thailand.



Ang dagan sa panahon, gilay-on, ug mga iskedyul sa eskwelahan nagpugong sa daghang miyembro sa Thai sa pagsimba, mao nga ang Ubon Ward mihukom, nga mag-iskedyul og usa ka petsa ug miawhag kutob sa daghang tawo sa pagtambong.

“Tinuod, sa Dili Komportabling Paagi Tinuod”

Ang New York Pennsylvania Historic Site Mission nagtanyag og talagsa-ong mga oportunidad sa pagpaambit sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kami mosangyaw, motudlo, ug mobunyag sama sa gibuhat sa ubang mga misyonaryo, apan duna usab kami talagsaong mga buluhaton sa pagtudlo mahitun-ogod sa sagradong mga hitabo nga nanghitabo niining dapita.

Nagserbisyo kami sa umahan sa pamilyang Smith, sa dapit diin gimantala ang Basahon ni Mormon, sa Visitor’s Center sa Bungtod sa Cumorah, ug sa umahan ni Peter ug Mary Whitmer. Isuroy namo ang mga bisita libut niining sagradong mga dapit ug tabangan sila nga mas mapamilyar sa kasaysayan ug mga hitabo nga naglibut sa Pagpahiuli.

Usa ka adlaw ang akong kompanyon ug ako migiya sa pagsuroy ngadto sa umahan sa pamilyang Smith sa usa ka bag-ong pamilya gikan sa Ireland. Bag-o lang silang mga nakabig mga duha ka tuig.

Samtang nagbarug kami sa tinukod og balik sa troso nga balay diin nagpuyo

si Joseph Smith ug ang iyang pamilya sa tingpamulak sa 1820, ang akong kompanyon ug ako nahinumdom sa importanting panghitabo sa pagkabata ni Joseph nga nagdala kaniya sa pag-adto sa kakahoyan sa pag-ampo aron sa pagpakisayud asa nga simbahan siya magpasakop. Gipaambit namo kanila ang kasinatian ni Joseph dihang ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mipakita kaniya ug mitubag sa iyang pag-ampo. Dayon gipangutana namo sila unsay ilang gibati sa una nilang pagkahibalo mahitungod ni Joseph Smith ug sa iyang Unang Panan-awon.

Nagdahum ko nga mopahayag sila sa samang mga pagbati nga gipaambit sa kadaghanang tawo—nga sila mibati og kainit sa ilang kasingkasing o nga sila nasayud nga tinuod gayud kini tungod kay ang Espiritu nga ilang gibati kusog kaayo. Miingon hinoon sila nga “tinuod, sa dili komportabling paagi.” Nahunong mi og kadali tungod niadto. Mihangyo kami nga ipasabut nila unsay buot nilang ipasabut.

Gisultihan mi nila nga maayo ra

gyud ang mga butang para nila sa wala pa sila makadungog sa ebanghelyo, ug ang ideya mahitungod sa pag-usab sa ilang komportabling kinabuhi sama og dili komportable para nila. Apan dihang nadawat nila ang espirituhanong pagsaksi nga kini tinuod, nasayud sila nga kinahanglan silang mag-usab sa estilo sa ilang kinabuhi.

Ang ilang maanindot ug sinserong pagpamatuod nakadasig kanamo. Tungod kay sila may pagpamatuod gayud kang Joseph Smith ug sa gipahiuling ebanghelyo ni Jesukristo, andam silang mohimo og dili komportabling mga kausaban sa ilang kinabuhi ug mopasakop sa Simbahan. Gibuhat nila kini kay nasayud sila nga kadto nga mga kausaban maoy pinakamaayong butang para sa ilang pamilya!

Ganahan kaayo ko sa akong misyon. Wala akoy pagduhaduha nga ang mga dapit nga akong giserbisuhan tanan sagrado. Ang tanan nga among gisulti nga nanghitabo dinhi nanghitabo gayud. Milagro kini. ■

Taylor Crofts, Wyoming, USA

Mibati sila nga ang Unang Panan-awon “tinuod, sa dili komportabling paagi.” Mihangyo kami nga ipasabut nila unsay buot nilang ipasabut.



Na-14 Anyos Ko og Balik

Samtang naa ko sa negosyo sa Rochester, New York, USA, nakahukom kong mobiyahe og kadiyot ngadto sa makasaysayan nga mga dapit sa Palmyra, mga 25 ka milya (40 km) ang gilay-on. Gusto gyud kong makakita sa Sagradong Kakahoyan.

Nianang panahona, nag-atubang ko og mga kasagmuyo sa trabaho ug sa balay, ug naghandum ko og usa ka sagradong kasinatian sa akong kaugalingon nga momatuod diri nako sa pipila ka talagsaong paagi nga ang Langitnong Amahan naghunahuna kanako.

Mga katuigan kini sa wala pa matukod ang Visitors' Center sa Cumorah ug ang Templo sa Palmyra New York. Mi-parking ko duol sa balay sa pamilyang Smith, migawas sa sakyanan, ug gisubay ang mga timaan padulong sa Sagradong Kakahoyan. Inubanan sa pag-ampo sa akong kasingkasing, akong gisubay ang dalan padulong sa kakahoyan. Namalandong ko samtang naglakaw, gani miluhod ko sa pag-ampo. Mibati ko og kakalma, apan wala akoy nakitang haligi sa kalayo

ug wala mobati og hilabihang emosyon. Ang akong mga kabalaka nagpabug-at gihapon sa akong hunahuna.

Medyo nasagmuyo, miadto ko sa gitukod pag-usab nga trosong panimalay diin didto mipuyo ang pamilyang Smith. Mahunahuna nako sila nga nagtrabaho, nagbasa sa mga kasulatan, ug nag-ampo didto. Gibisita nako ang kwarto sa taas ug ang kusina, nga dunay brick nga daubanan, lamesa nga kahoy ug mga lingkuranan, mga salog nga tabla, ug yanong mga gamit. Gisantupan ako sa paghunahuna nga sulod kadto sa usa ka panimalay nga ang 14 anyos nga batang lalaki nagpuyo nga, puno sa pangutana, siya uban sa katuyoan milakaw ug nangutana sa Dios.

Samtang nagbarug ko sa may pul-tahan, andam nang molakaw, akong gilantaw ang Sagradong Kakahoyan. Nasayud kong si Joseph Smith miadto sa duol nga kakahoyan, nag-ampo, ug nakakita sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Sa kalit, ang pagbati para kang Joseph misanap kanako. Sama og ako mibati unsay

gibati ni Joseph sa wala pa siya mag-ampo. Nagkulang ako sa kaalam, apan nasayud akong makapangutana ako sa Dios ug makadawat og mga tubag (tan-awa sa Santiago 1:4-5). Nahinumdom ko kon giunsa nako sa pag-ampo inubanan sa pagtuo sa usa pa ko ka tin-edyer ug gibati ang kalinaw ug kasiguroan. Akong gibati ang sama nga paglaum ug ang gugma mipuno sa akong kasingkasing. Sama og ako ning-14 og balik.

Akong giduko ang akong ulo ug mihalad og hilum nga pag-ampo sa pasalamat. Akong nadawat ang tubag. Ang Langitnong Amahan nakakita kanako. Ug kon padayon akong mosalig Kaniya padayon Siya nga motubag. ■

Ni Richard M. Romney, Mga Magasin sa Simbahan



Ang Akong Isla sa Pagtuo

Sa bata pa ko didto sa Isla sa Robinson Crusoe, nga nahimutang 416 ka milya (670 km) gikan sa baybayon sa Chile, ang akong mga ginikanan mitudlo sa akong mga igsoon ug kanako mahitungod sa pagtuo ug pagkamakanunayon.

Usa sa ilang halandumong mga leksyon nahitabo atol sa kusog kaayong bunok sa ulan usa ka Dominggo. Nasayud ang akong mga ginikanan nga may pasalig silang tumanon uban sa Ginoo—kinahanglan silang mosimba. Guba ang among mga payong, mao nga mga jacket ra ang anaa ug mga botas nga mosalipod kanamo sa unos. Nakahunahuna ang among mama nga tabunan mi niya og mga plastik bag sa basura. Wala kami mangaulaw nga kami ra ang naglakaw sa dalan nga giulan. Nasayud kami nga nagbuhat kami sa unsay ipabuhat kanamo sa Ginoo.

Dihang nangabut kami sa balay nga among gigamit nga chapel, among namatikdan nga kami ra ang manimba ni-anang adlaw. Daghang Dominggo ang susama niana. Ang akong papa nagserbisyo nga presidente sa branch ug sa kasingaran modumala sa mga miting nga ang magtambong mga bata ra ug pipila ka mga sister sa Relief Society. Siya usab ang mopanalangin ug moapud-apod sa sakramento.

Gimingaw ako niadtong mga adlaw nga kaming pamilya manimba. Ang pagpanganta sa mga himno ug pagkat-on mahitungod sa among Amahan sa Langit ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, nagpabilin nga usa ka bahandi sa panumduman. Ang akong kasingkasing atua gihapon sa Isla sa Robinson

Crusoe. Ang tanan sa akong mga panumduman sa pagkabata lakip sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo nga akong nadawat gikan sa akong mga ginikanan, nahitabo didto.

Sa kadiyutay sa mga miyembro sa Simbahan sa mao nga isla, wala kami mga programa o mga kapanguhaan nga aduna sa daghang mga miyembro. Apan gitudloan kami sa among mga ginikanan sa pagsimba, pag-ampo, ug pagbasa sa mga kasulatan. Nakakaplag ako og kaligon ug direksyon samtang nagbasa ko sa mga kasulatan ug pagkaadunay mga panahon sa personal nga pagpadyag. Nahinumdum ko sa usa ka partikular nga Dominggo dihing nakadawat ko og kumpirmasyon nga moserbisyo og misyon.

Sa estudyante pa ko sa kolehiyo sa Viña del Mar, Chile, nahinumdum ko nga ang akong mga ginikanan maglakaw sa simbahan uban kanako sa init, ulan, bagyo, ug hangin. Matag Dominggo, kini nga panumduman moaghat kanako sa pagbangon, pagpangandam, ug pagsimba—bisan unsa pay nanghitabo sa gawas.

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang sentro sa akong kinabuhi sa pagkabata, sa pagkamisyonaryo, ug karon sa pagkaasawa ug pagkainahan. Karon nga may kaugalingon na kong pamilya, ang akong bana ug ako mopasa niining matinud-anong ehemplo sa akong mga ginikanan ngadto sa among mga anak. ■

Belén Aros, Coquimbo, Chile

Wala kami mangaulaw nga kami ra ang naglakaw sa dalan nga giulan. Nasayud kami nga nagbuhat kami sa unsay ipabuhat kanamo sa Ginoo.



Dawaton Ba Namon ang Calling?

Isip ginikanan sa usa ka gamayng bata ug sa bag-ong natawo, naglisud kami sa pagtuman sa among mga calling sa Simbahan. Mao nga dihang ang akong bana gitawag nga moserbisyo isip bishop sa usa ka young single adult student ward, kaming duha nagpanuko.

Mga pangutana mipuno sa among mga hunahuna mahitungod sa among abilidad sa pagdumala sa tanan punan sa idugang nga responsibilidad. Among nahibaloan pipila ka adlaw human madawat ang tawag nga ako mabdos diay sa among ikatulo nga anak. Tungod sa akong medikal nga kasaysayan, ang unang mga pagmabdos lisud. Dihang gihisgutan namo unsay among malauman sa moabut nga pipila ka bulan kon dawaton sa akong bana ang calling, wala kami kasiguro unsay buhaton. Nagsugod kami sa matinguhaong pag-ampo alang sa kahupayan ug giya.

Sa usa ka higayon, naghunahuna ang akong bana kon pasabton ba kaha niya ang presidente sa stake sa among



sitwasyon ug mobalibad sa calling. Makahuluganon kaayo kini kanamo, apan dihang kami nag-ampo ug nagpuasa, gipahinumduman kami sa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson (1927–2018): “Kon kita anaa sa buluhaton sa Ginoo, kita adunay katungod sa panabang sa Ginoo” (“Duty Calls,” *Ensign*, Mayo 1996, 44).

Nahupay ang among kasingkasing ug migaan ang among mga kabalaka. Among nadawat ang kasiguroan nga

kini nga tawag wala maggikan sa presidente sa stake. Naggikan kini sa Ginoo, ug Siya unang nahibalo kay kanamo nga ako mabdos dihang gihatag ang mao nga calling. Makahimo Siya og daghan pa para sa among pamilya kay sa mahimo sa akong bana nga siya ra kon wala niya dawata kini nga calling.

Inubanan sa pagtuo diha sa among kasingkasing, gidawat sa akong bana ang tawag ug gipangandaman namo kini matag adlaw hangtud nga miabut kini. Ang akong ikatulo nga pagmabdos napamatud-an nga usa ka dakong milagro, ug ang among anak nga lalaki natawo nga himsog ug lig-on. Ang katuigan nga akong gigahin sa pagtambong sa among home ward uban sa among mga anak nagtabang kanamo nga mas magkasuod dili lang isip pamilya apan ngadto usab sa isig ka miyembro sa ward. Samtang ang akong bana makugihong mibuhay sa iyang calling, nakakat-on ko sa pagpangayo og tabang sa akong home ward nga pamilya para sa akong mga anak.

Ang akong bana ug ako mapasalamat sa daghang matindog among mga Santos ug, labawng importante, sa among Langitnong Amahan sa pagtabang kanamo samtang gipaningkamotan namo ang pagbalanse sa trabahoon, pamilya, ug pagserbisyo sa Simbahan. ■
Norma-Jean Livai, Hawaii, USA



Sa Unsang Paagi Kita Sulayan ni Satanas sa Paglingla?

Si Nephi mipasidaan kanato mahitungod sa tulo ka malinglahon nga mga taktika sa yawa.

1. MASUKO SA MAAYO (2 Nephi 28:20)

Unsaon ni Satanas sa paghimo aron ang mga tawo *masuko sa maayong* mga butang? Aniyay pipila ka maayong butang nga posibling tintalon ni Satanas ang mga tawo sa **pagkasuko**:

- Tradisyonal nga kaminyoon ug pamilya
- Pagkamabination ug kamanggiloy-on alang sa tanan, lakip sa mga migrante ug sa mga refugee
- Organisadong relihiyon

2. KASAYON UG KAMALAY KADASIG (2 Nephi 28:21)

Sa unsang paagi si Satanas mohimo sa mga tawo nga *makomportable* kaayo nga sila *mohunong na* paghunahuna mahitungod sa pakigbatok sa dautan o *mohunong sa pagpaningkamot* nga molambo sa espirituhanong paagi?

Ania ang pipila ka bakak nga mahimong isulti sa yawa kanato aron kita **mawad-an sa kadasig**:

- Ang importante sa tanan mao ang pagtagamtam sa kinabuhi ug pag-angkon og nindot nga butang.
- Ang bisan unsa nga dili hayahay o dili komportable siguradong bati, busa likayi kini.
- Basta makita lang nga maayo ang kinabuhi, mao kanay importante.

Unsaon ni Satanas nga ang mga tawo *mohunong sa pagtuo nga tinuod nga dunay yawa ug nga ang Dios mohukom kanato*?

Ania ang pipila ka mga bakak nga isulti ni Satanas aron makombinser kita nga walay **dautan** ug **walay mga sangputanan**:

- Ingon ani ra gyud ang kinabuhi, busa pagpakabuhi sa ingon niini.
- Kon mobati nga anindot kini, sige buhata.
- Tan-awa ang palibut. Ang mga dautan wala siluti. Mao nga nganong dili maglingaw-lingaw sama nila?

3. WALAY YAWA, WALAY DAUTAN, WALAY MGA SANGPUTANAN (2 Nephi 28: 22)

PAGLIKAY SA PAGPANGLINGLA

Ikonsiderar ang pagribyu sa pakigpulong ni Presidente Dallin H. Oaks sa Oktubre 2004 nga kinatibuk-ang komperensya, “Ayaw Kamo Pagpalimbong,” sa pagpangita sa iyang tambag kon unsaon nga malikay sa pagpanglingla.

2 Nephi 31–33

(MARSO 2–8)

Makabalik kita sa Langitnong Amahan pinaagi sa paghimo ug pagtuman sa pakigsaad uban Kaniya. Si Jesukristo mipakita kanato sa agianan subay sa dalan niini nga pakigsaad, ug kita maka-angkon og kinabuhing dayon pinaagi sa pagsunod sa Iyang ehemplo.

PANAGHISGUTAN

Asa ka man diha sa dalan sa pakigsaad? Unsay imong buhaton aron magpadayon sa pag-uswag?

“Ngadto sa matag miyembro sa Simbahan moingon ko, pabilin diha sa dalan sa pakigsaad. Ang inyong pasalig nga mosunod sa Manluluwas pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad uban Kaniya ug dayon sa pagtuman niadto nga mga pakigsaad moabli sa pultahan ngadto sa tanang espirituhanong mga panalangin ug pribilehiyo nga mahimong maanaa sa mga lalaki, babaye, ug mga anak bisan asa.”

Presidente Russell M. Nelson, “Samtang Dungan Kita magpadayon sa Unahan,” *Liahona*, Abr. 2018, 7.

Unsa ang Agianan Paingon sa Kinabuhing Dayon?

Unsa nga panalangin ang atong madawat kon mola-hutay kita sa katapusan? (Tan-awa sa 2 Nephi 31:20.)



Unsa ang ganghaan paingon sa dalan sa pakigsaad? (Tan-awa sa 2 Nephi 31:17–18.) Unsaon nato sa pagpakita sa atong kaandam nga mosunod sa ehemplo ni Jesukristo ug pagtuman sa Iyang mga sugo?

Unsaon nato sa pag-uswag subay sa dalan? (Tan-awa sa 2 Nephi 31:16, 20; Mosiah 5:7–9.) Ang sala mopalayo kanato sa dalan. Unsaon nato sa pagbalik? (Tan-awa sa 1 Nephi 10:18; 3 Nephi 9:13–14.)

Jacob 1–4

(MARSO 9–15)

Ang propeta nga si Jacob amitudlo nga ang espiirituhanong pagkabuta sa mga Judeo midangat tungod sa “pagtan-aw lapas sa tumong” (Jacob 4:14). Unsaon nato nga malikay sa pagtan-aw lapas sa tumong?

Unsa Man ang Tumong?

Ang “pagkabuta midangat [sa uban] tungod sa ‘pagtan-aw lapas sa tumong’ (Jacob 4:14) dihang si Kristo mao ang tumong.”

Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Jesus of Nazareth, Savior and King,” *Ensign*, Mayo 1976, 26.



Unsaon Nato nga Malikay sa “Pagtan-aw lapas sa Tumong”?



Unsay Buot Ipasabut sa Pagtan-aw lapas sa Tumong?

Diha sa pagpanâ, kon gusto nimong maigo ang target, kinahanglang itumong nimo kini. Ang paglapas og tan-aw sa target mosangput nga mosipyat ka. Posibling usa kana sa hinungdan nga ang pulong nga *sala* diha sa Bag-ong Tugon naggikan sa Gresyanhong pulong nga *hamartia*, nagpasabut nga “pagkasipyat sa tumong.” Unsang mga sala sa mga Judeo ang gilista diha sa Jacob 4:14?

Unsaon nga Atong Maigo ang Tumong?

“Kon ang atong primerong gi-focus, gihunahuna, ug gipaningkamutan nakasentro sa pagpalambo sa atong gugma alang sa Labing Gamhanan nga Dios ug paghatag sa atong kasingkasing sa uban, mahibaloan nato nga atong nakit-an ang eksaktong target ug nagpunting kita sa bull’s-eye—nga mamahimong tinuod nga mga disipulo ni Jesukristo.”

Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Pagpunting sa Sentro,” *Liahona*, Ene. 2017, 5.

Unsay Atong Makat-unan gikan sa Pasumbingay sa Kahoy nga Oliba?



Diha sa pasumbingay sa kahoy nga oliba, ang agalon sa ubasan nakakita sa iyang kahoy nga oliba nga anaa sa kahimtang sa pagkadunot ug miingon, “Ako mopul-ong [sa kahoy], ug mokalot libut niini, ug moalima niini” (Jacob 5:4).

Sa tibuok nga pasumbingay, ang agalon ug ang iyang sulugoon mibisita sa ubasan sa daghang higayon (tan-awa sa Jacob 5:15–18, 29–32, 37–42). Sa matag higayon, ang proseso sa pagpul-ong, pagkalot, ug pag-alima balik-balikon.


Ang agalon sa ubasan nagrepresentar kang Jesukristo. Ang kahoy ug ang mga sanga nagrepresentar sa Iyang katawhan. Kini nga samingay mas labaw pa kay sa usa ka sugilanon mahitungod sa mga kahoy ug sa bunga. Usa kini ka gamhanang saksi sa pagpangilabut sa Dios diha sa kinabuhi sa Iyang mga anak ug sa misyon sa Manluluwas ug sa Iyang gugma alang sa tanang katawhan.

ANG PAGPUL-ONG

motangtang sa patayng mga sanga ug sa dili maayong bunga sa kahoy. Ang agalon moputol sa mga patay nga sanga ug motabug niini sa kalayo (tan-awa sa Jacob 5:9). Sa unsang paagi ang Dios motabang kanato nga “mopul-ong” sa atong mga sala sa kinabuhi ug sa mga kahuyang?

Ang **PAGKALOT** naglakip sa paghawan sa mga babag, sama sa mga sagbut, nga naglibut sa usa ka kahoy. Ang pagkalot nagsiguro nga walay makapugong sa katakus sa kahoy sa pagtubo. Unsang mga babag ang makapugong kanato sa paglambo sa espirituhanong paagi?

Ang **PAG-ALIMA** maghimo sa kahoy nga himsog pinaagi sa paghatag sa mineral ug ubang mga sustansya. Sama sa mga kahoy, ang atong mga espiritu nagkinahanglan og pag-alima. Unsaon man nato sa pag-alima ang atong espiritu?



PANAGHISGUTAN

Ang samingay sa kahoy nga oliba sa orihinal gisulat sa mga palid nga tumbaga ni propeta Zenos. Ngano kaha nga si Jacob mipahinungod og ingon ka dakong bahin sa iyang kaugalingong rekord ngadto sa mga pulong sa laing propeta?



Ang atong Panginahanglan sa Paghigugma ug Pagpangalagad

“Kitang tanan nasayud kon asa kita makahimo og maayo. Dili kinahanglang balik-balikon sa pagpahinumdom ang usag usa, apan dunay panginahanglan sa pagpang-ga ug pag-alagad sa usag usa ug, sa pagbuhat niini, makahatag og kahimtang sa kaandam nga mag-usab.”

Elder Hans T. Boom sa Seventy, “Pagkasayud, Paghigugma, ug Paglambo,” 105.

“Kon kita
**MAKIGSAAD
SA ATONG**
tibuok nga
pagkatawo, kita
**MAHIMONG
MAS LABAW PA**
sa unsa kita karon.”

Elder Gerrit W. Gong sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Pagkasakop diha sa Pakigsaad,” 80, empasis gidugang.

TAMBAG GIKAN NI PRESIDENTE NELSON

Sa kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Russell M. Nelson mihatag og importanting tambag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Giawhag niya ang kabatan-onan nga:

- “Magmahimong takus alang sa limitado og gamit nga rekomend sa templo” (“Panapos nga Pakigpulong,” 121).
- Hinumduman ang iyang pagdapit nga “pagpalista sa batalyon sa kabatan-onan sa Ginoo” sa pagpundok sa Israel (“Mga Saksi, Mga Korum sa Aaronic nga Pagkapari, ug mga Klase sa Young Women,” 39).

Gitamabagan niya ang mga babaye nga:

- “Mangingkamot nga makasabut unsay gusto sa Ginoo nga inyong mahibaloan ug buhaton,” ug “tun-an sa mainampoon ang seksyon 25 sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug diskubrihon unsay itudlo sa Espiritu Santo *kaninyo*.”
- “Mopahilayo kamo gikan sa kalibutanong mga butang,” ug sa “pagbuhat ug pagpadayon niining tibuok kinabuhi nga proseso sa pagpahinungod sa inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo.”
- Motudlo sa doktrina ni Jesukristo, ug mohatag og “ideya diha sa mga konseho sa pamilya, ward ug sa stake.”
- Moserbisyo, mag-ampo, magpuasa, magtuon sa mga kasulatan, magserbisyo sa templo ug sa buhat sa family history, kining tanan “makaabli sa kalangitan nganha kaninyo.”
- “Mainampoong magtuon sa *tanang* mga kamatuoran nga inyong mahibaloan mahitungod sa gahum sa pagkapari,” magsugod sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84 ug 107. (Tan-awa sa “Espirituhanon nga mga Bahandi,” 77, 79.)

Giawhag niya ang tanang miyembro sa

Simbahan sa pag-andam alang sa kinatibuk-ang komperensya sa Abril 2020 pinaagi sa:

- Pagbasa sa sugilanon sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith.
- Pagpamalandong kon sa unsang paagi ang Basahon ni Mormon ug ang mga panghitabo sukad sa Unang Panan-awon nakahimo og kalainan ngari kanato ug sa atong mga minahal.
- Paghimo sa bag-ong mga video sa Basahon ni Mormon nga kabahin sa atong indibidwal ug pamilya nga pagtuon.
- Pagpili og atong kaugalingong mga pangutana, paghimo og atong kaugalingong mga plano, ug sa pagtuon og maayo “sa mahimayaong kahayag sa Pagpahiuli.” (Tan-awa sa “Panapos nga Pakigpulong,” 122.)

PALAWUMAN PA ANG
PAGTUONAng tanang numero sa pahina naggikan
sa Nobyembre 2019 nga *Liahona*.**Pagsubay sa Dalan sa Pakigsaad**

Sa pagtuman sa duha ka dagkong mga sugo, miingon si Presidente Dallin H. Oaks, “nagsubay kita sa pino nga linya tali sa balaod ug sa gugma—nagtuman sa mga sugo ug naglakaw sa dalan sa pakigsaad, samtang naghigugma sa atong mga silingan. Kini nga paglakaw nanginahanglan kanato nga magtinguha sa balaanong inspirasyon” (“*Duha Ka Dagkong mga Sugo*,” 75). Tan-awa o basaha ang iyang pakigpulong ug ang mga pakigpulong sa mosunod nga mga mamumulong alang sa kalig-on subay sa dalan sa pakigsaad:

- Si Elder Terence M. Vinson, ang miingon, “Ang gikinahanglan nato dinhi minos nga Wi-Fi ug dugang nga Nephi!” (“*Tinuod nga mga Disipulo sa Manluluwas*,” 9).
- Si Brother Stephen W. Owen, ang miawhag kanato sa pagtinguha og “espiritwal nga pag-alima” pinaagi sa pagdiskonektar sa kalibutan ug pagkonektar sa langit (“*Magmatinud-anon, Dili ang Kawalay Pagtuo*,” 12).
- Si Sister Michelle Craig, ang namulong mahitungod sa “upat ka paagi sa pag-palambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag” (“*Espirituhanong Kapasidad*,” 19).
- Si Elder Gary E. Stevenson, ang miingon, “Kinahanglan kitang mopadayon nga matinud-anon ug magmabinantayon, kay sa ingon mao lamang ang paagi sa pag-ila sa kamatuoran ug sa pagdungog sa tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang mga sulugoon” (“*Ayaw Paglingla Kanako*,” 96).
- Si Presidente M. Russell Ballard, ang miingon, “Usa sa labing importating mga butang nga atong makat-unan niining kinabuhia mao nga kon unsaon paghatag og gibug-aton ang atong mahangturong espirituhanon nga kinaiya ug pugngan ang atong dautan nga mga tinguha” (“*Tuguti ang Atong Espiritu sa Pagkontrolar sa Atong Lawas*,” 109).
- Si Elder Peter M. Johnson, ang mitudlo kanato unsaon nato sa pagbuntog sa tulo ka himan sa kaaway: paglingla, pagbalda, ug pagwagtang sa kadasig (“*Gahum sa Pagbuntog sa Kaaway*,” 110-12).

UNSAON SA . . .

**Pagpaambit
sa
ebanghelyo**

Mahitungod sa pagpamaambit sa ebanghelyo, si Sister Cristina B. Franco nangutana sa mosunod nga mga pangutana ug dayon gisultihan ang mga miyembro sa Simbahan, “Ang tubag sa tanan niining mga pangutana mao ang oo! Mahimo nato kini!”

- “Mahimo ba kitang modapit og usa ka higala nga dili miyembro sa atong simbahan nga moadto sa simbahan uban nato sa Dominggo?”
- “O mahimo ba kaha kitang mopaambit og kopya sa Basahon ni Mormon sa usa ka paryente o higala?”
- “Mahimo ba kitang motabang sa uban sa pagpangita sa ilang mga katigulangan diha sa FamilySearch o mopaambit sa uban sa unsay atong nakat-unan atol sa semana samtang nagtuon kita sa *Dali, Sunod Kanako?*”
- “Mahimo ba kita nga mas mahisama sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, ug mopaambit sa uban sa unsay nakahatag kanato og hingpit nga kalipay sa atong kinabuhi?”

Sister Cristina B. Franco, Ikaduhang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary, “*Pagkaplag og Hingpit nga Kalipay sa Pagpaambit sa Ebanghelyo*,” 85.



Inspirasyon samtang naa sa Pantalan

Ni Afatia Silaga

Nagpinasakitay ang akong pamilya, ug upat pa ka oras ang akong paghulat sa barko para makauli. Panahon kadto sa pag-ampo.



Sakyunon pa og barko ang akong gilay-on gikan sa balay dihing nakabalita ko nga dunay grabing panaglalis sa akong pamilya sayo nianang adlaw. Grabe kaayo nga lalis.

Nasuko ang akong asawa. Nangasuko ang akong mga anak. Ang tanan nasakitan. Ug ambot unsay akong buhaton.

Gikuha na nako ang akong pangtrabaho nga trak nianang buntaga gikan sa akong balay sa isla sa Upolu, Samoa, ug misakay og barko ngadto sa Savai'i,

Samoa. Kini nga biyahe mokabat og ubay-ubay nga oras sa matag direksyon.

Human ko nakig-istoriya sa akong asawa sa telepono ug nadungog ang kapungot sa iyang tingog, moangkon ko nga naglisud ko sa paghunahuna bahin sa pagpauli para niini nga sitwasyon. Dili ko sigurado unsaon nako sa pagtabang nga masulbad ang daghang nasakitan nga mga pagbati sa akong pamilya.

Miadto ko sa pantalan ug nagsugod sa pag-ampo. Sa misunod nga upat ka oras, naglingkod ko sa akong

trak, nag-ampo mahitungod sa akong pamilya samtang naghulat sa barko para pauli.

Human sa taas nga panahon sa pag-ampo, nakadawat ko og tin-aw nga espiritwal nga impresyon. “Ipakita lang ang imong gugma ngadto sa imong mga anak. *Ipakita ang imong gugma.* Sultihi sila, ‘Gimahal ko kamo, ug ang Dios nahigugma ninyo.’”

Kanunay nga igkasabut nako ang akong mga anak. Nasayud silang gihi-gugma nako sila, ug nahibalo sila unsa

sila kaimportante para nako. Apan tin-aw sa akong pagsabut, pinaagi sa pagpadayag, nga ang pagpakita og mas dako pa nga gugma mao lamang ang butang nga magpasuod og balik sa akong pamilya.

Sa pag-abut nako sa balay nianang lawom na nga ka kagabhion, suko giha-pon kaayo ang akong asawa. “Unsay imong buhaton?” gipangutana ko niya.

Gisultihan nako siya mahitungod sa pagpadayag nga akong nadawat. Gisultihan nako siya nga gikinahanglan namo nga dugangan pa namo ang among pagpakita og gugma ngadto sa among mga anak. “Mituo ko nga mao kana ang yawe aron mawagtang ang mga kasakit nga gibati sa tanan,” miingon ko. Nagkauyon kami nga sulayan kini.

Karon, normal kini nga gabii sa among sinemana nga family council. Tungod sa panaglalis, hinoon, kadaghanan sa akong pamilya gusto nga kini among ikanselar nianang semanaha. Ang akong asawa ug ako mihukom nga kami mag-family council lang gihapon.

Sa sinugdanan, walay nisulti. Nakasabut ko nga nianang adlawa adunay daghang mga luha ug emosyonal nga kasakit sa akong pamilya.

Dayon ang akong asawa misugod sa pagsulti. “Gusto lang ko nga mahibalo

mo unsa kadako ang akong gugma nin-yong tanan,” miingon siya. Nabantayan nako ang kausaban sa ilang linihokan. Tanan sila nanaglingkod sa kilid ra sa ilang mga lingkuranan. Apan sa dihang misugod sa pagpasabut ang akong asawa unsa kadako ang iyang gugma kanila, ang akong mga anak misandigna og mi-relaks. Sa wala madugay misulti na usab sila. Gisultihan sab nako sila unsa kadako ang akong gugma kanila ug unsa kadako ang akong kalipay nga kami usa ka pamilya.

Misulbad kana sa tibuok problema. Dili kadto katuohan. Ang tanang kasuko gikan sa among balay nawala, ug among naayo ang unsay naguba.

Karon, ang akong pamilya dili perpekto. Apan naghigugmaay kaayo kami sa usag usa. Ug migahin kami og panahon sa usag usa. Sa pagmata man og sayo para sa dungan nga pagbasa sa mga kasulatan, kuyog sa pagsimba, pagdula og basketball, pag-inambitay og pagkaon, o gani sa dungan nga pagpaminaw og musika, naningkamot kami nga magpabiling suod.

Bisan pa nianang tanan, ang akong asawa ug ako nasayud labaw kay sa kaniadto kon unsa kaimportante ang pagpakita sa among gugma ngadto sa among mga anak. ■

MGA LEKSYON GIKAN NIINI NGA PAPA

- Naamguhan ni Brother Silaga nga dili siya makasulbad niini nga problema kon siya ra. Nag-ampo siya sulod sa mga oras sa pagpangita og pagpadayag kon unsaon sa pagtabang ang iyang pamilya.
- Ang pamilyang Silaga mihimo ni Jesukristo nga sentro sa ilang panimalay. Bisan sa busy nga mga iskedyl, mangmata sila og sayo alang sa pamilya nga pagtuon sa kasulatan. Gihimo nila ang sinemana nga family council. Manimba sila. Gibuhat nila ang tanan aron maanaa ang mga panalangin sa ebanghelyo sulod sa ilang panimalay ug pamilya.
- Si Brother Silaga nakigtambang sa iyang asawa sa wala pa sila makigsulti sa ilang mga anak mahitungod sa panaglalis.
- Si Brother ug Sister Silaga kanunay nga mosulti sa ilang mga anak kon unsa ka dako ang ilang gugma kanila.
- Ang mga Silaga magtinabangay sa pagtrabaho, mao usab sa ilang panagdula. Ilang gihulagway ang mosunod nga tambag nga gihatag ni Elder Dieter F. Uchtdorf sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: “Sa mga relasyon sa pamilya ang *gugma* gi-espelling nga *o-r-a-s*, oras. Ang paggahin og oras sa usag usa mao ang yawe alang sa panag-uyon diha sa panimalay.” (Kabahin sa mga Butang nga Labing Mahinungdanon,” *Liahona*, Nob. 2010, 22).



Mga Young Adult

Niini nga Seksyon

- 44 Bag-ong mga Miyembro:
Kini ang Dapit Diin Kamo
Nahisakop
Ni Brian S. King
- 46 Pagkahisakop sa Simbahan
pinaagi sa Pagsabot sa
Pagka-dili makapanganak
Ni Jodi King

Digital Lamang

Tanan Kita Nangandoy nga
Mahisakop

Ni Eric B. Murdock

Ang Pagbalik ngadto sa Simbahan
sa Maabi-abihong mga Bukton

Ni Rachele Wilson

Unsaon sa Tawong Hilumon
nga Makalahutay sa adlawng
Dominggo

Ni Aspen Stander

Pangitaa kini nga mga artikulo ug daghan pa:

- Diha sa Liahona.ChurchofJesusChrist.org
- Diha sa **Sinemana nga YA** (ubos sa mga Young Adult nga seksyon sa Gospel Library)

Ipaambit ang Imong Istorya

Aduna ka bay talagsaon nga istorya nga ikapaambit? O gusto ka ba nga makakita og mga artikulo mahitungod sa pipila ka mga hilisgutan? Kon mao, gusto kaming makadungog gikan kanimo! Mahimo nimong isumiter ang imong artikulo o ang imong feedback diha sa Liahona.ChurchofJesusChrist.org.

Ang Atong Susama nga Panglimbasug aron Mobati Kita nga Nahisakop

Kaw nakasulay ba nga misulod og usa ka kwarto ug mibati nga ang tanang mata nagtan-aw diha nimo? O mas labaw pa—mibati nga walay bisan usa nga nakamatikod nimo? Ako mibati. Kadtong mga sitwasyuna sakit, kay sulod kanato kitang tanan nangandoy nga mahisakop.


Ang ebanghelyo ni Jesukristo mohiusa kanato. Apan usahay ang atong lain-laing mga kahintang maghimong **lisud aron kita mobati nga nahisakop**. Taliwala sa daghang mga indibidwal nga mga miyembro sa Simbahan, adunay mga bag-ong kinabig kinsa tingali **naningkamot nga makakita sa ilang agianan**. Diha sa pahina 44, akong gipaambit kon sa unsang paagi nausab ang akong panglantaw bahin sa pagkahisakop sa Simbahan ug pagtuman sa mga gilauman sa Ginoo kanato.

May daghan pa usab nga sama kang Jodi ug sa iyang bana, kansang mga panglimbasug nga dili makapanganak o ubang mga pagsulay makahimo kanilang mobati nga sila wala mahisakop. Basaha ang istorya diha sa pahina 46.

Sa digital lamang nga mga artikulo, si Rachele mipaambit kon sa unsang paagi ang maabi-abihong mga miyembro mihimo sa tanang kalainan dihang mibalik siya sa pagsimba. Si Eric mitudlo nga **kitang tanan gikinahanglan** sa lawas ni Kristo, ug si Aspen mipaambit unsaon sa pagkahisakop ug paghimo og maayo sa simbahan isip usa ka manggiulawon kaayo nga tawo.

Ang Simbahan puno sa mga tawo kinsa mibati nga daw wala sila mahisakop. Tingali usa ikaw kanila. Apan **kitang tanan makahimo sa atong bahin** sa paghimo sa matag miyembro nga mobati nga gihangop. Tungod kay ang pagkahisakop dili man mahitungod sa kahintang—mahitungod kini kon si kinsa gayud ikaw ug kon si kinsa ang gipaningkamutan nimo nga maparehas. Isip mga anak sa Dios, tanan kita nahisakop sa Simbahan ni Kristo.

Matinuoron,
Brian S. King





Bag-ong mga Miyembro: Kini ang Dapit Diin Kamo Nahisakop

Naninguha
ka ba nga
kab-uton ang
sayop nga mga
ekspektasyon?



Ni Brian S. King

Kon makatagbo ka og usa ka tawo, unsaon nimo pagpaila ang imong ka-ugalingon? Unsang mga butanga ang importante sa imong pagkatawo? Ako si Brian. Nahisakop ako sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Apan wala ko kanunay mobati nga nahisakop.

Mipasakop ko sa Simbahan pagka-first year nako sa kolehiyo. Daw pipila lang ka mga gutlo human sa akong bunyag, ang maayo'g-panglantaw nga mga miyembro nagsugod sa pagpangutana, "Magmisyon ka ba?" Ang pagmisyon butang nga wala pa kaayo sa akong hunahuna. Apan akong gibati nga oo ang gilauman nilang tubag.

Ako Ba Igo Na?

Mga kapin lang sa usa ka tuig human ko mipasakop sa Simbahan, nadawat nako ang akong call nga moserbisyo sa England ug miabut didto nga mahinamon kaayong motudlo. Apan pipila lamang ka adlaw, akong namatikdan nga grabe ang akong kamingaw. Dili ako andam nga moserbisyo og full-time nga misyon.

Samtang naghigot sa akong mga pagbati uban sa presidente sa misyon, gibati niya nga mokanta sa, "Kalag Ko May Kasanag Karon" (*Mga Himno*, nu. 110) diha sa telepono. Mibati ko og medyo lahi, apan mihatag kini kanako og pagbati sa kahayag ug kainit.

Ug gani human sa usa ka semana nagsakay na ko sa eroplano pauli. Nakigbisog ako sa akong mga pagbati sa tibuok biyahe. Napuno ko sa kabalaka bahin sa kon unsay hunahuna sa uban mahitungod sa akong mga pagpili. Napikal ko sa akong kaugalingon nga wala ko makaserbisyo og eksaktong duha ka tuig—human nga akong gibiyaan ang akong mga higala ug pamilya ug gihunong una ang pag-eskwela aron makaserbisyo og misyon. Nag-antus ko og labihang kasakit, ug karon daw gitalikdan ako sa Langitnong Amahan sa panahon sa akong panginahanglan. Naghunahuna ko kon nahisakop pa ba gayud ako tungod kay wala nako maabut ang matag ekpektasyon.



Duol kon Unsa Kamo

Usa ka semana human ko nauli, ang pamilya sa suod nakong higala midapit nako sa ilang panimalay sa pagtan-aw sa sesyon sa kinatibuk-ang komperensya. Kadto ang katapusang butang nga gusto nakong buhaton. Apan miadto ko.

Sa tunga-tunga sa sesyon, si Elder Jeffrey R. Holland miadto sa podyum ug miingon, “Kalag ko may kasanag karon”—ang samang butang nga wala dahumang kantahon sa akong presidente sa misyon mga duha ka semana ang milabay. Ang Espiritu mihunghong, “Kini ang Simbahan diin ikaw nahisakop.” Paglapas sa misunod nga 15 minutos, ang akong tibuok panglantaw nausab.

Dali ra ang mobati nga kita walay labut kon kita mobati nga daw wala nato makab-ot ang ekspektasyon sa uban. Apan kitang tanan makasala (tan-awa sa Mga Taga-Roma 3:23). Ug oo, miingon ang Dios nga aduna pay dapit alang sa matag usa kanato sa Iyang Simbahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:20–23).

Si Elder Holland mitudlo atol niana nga pakigpulong sa komperensya: “‘Duol kon unsa kamo,’ ang mahigugmaong Amahan miingon sa matag usa kanato. Apan midugang Siya, ‘Ayaw pagplano nga magpabilin nga mao ra gihapon kamo.’” (“Mga Awit nga Naawit ug Wala Maawit,” *Liahona*, Mayo 2017, 51). Gusto sa Dios nga kita ania dinhi bisan kinsa man kita o unsay atong nahimo tungod kay kini nagtugot nga Siya makatabang nato nga mausab kon unsay atong maabut (tan-awa sa 3 Nephi 18:22).

Sa wala pa ko makadungog sa pakigpulong ni Elder Holland, naghuna ko nga ang pagkahisakop nagpasabut sa pagkab-ot sa tanang ekspektasyon. Karon ako mas nakasabut nga ang Simbahan sa Ginoo dili alang niadtong kinsa mga hingpit na apan sa pagtabang nga mahingpit kadtong dili hingpit. Ug kon maningkamot ka sa pagsunod Kaniya, ikaw nahisakop sa Iyang Simbahan. ■



Si **Brian S. King** nag-eskwela sa Brigham Young University nga nag-major og family studies. Natawo siya ug gipadako sa bukirang dapit sa North Carolina, USA, diin kalipay niya ang paggahin og panahon sa kabukiran.

LIMA KA BUTANG nga

gipanghinaot nako nga unta nahibaloan na nako isip bag-ong miyembro:

1. **Ipakita kon si kinsa ka.** Ang imong talagsaon nga personalidad ug mga gasa molig-on sa Simbahan sa kinatibuk-an (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12).
2. **Moapil.** Ang pagpalibut sa imong kaugalingon kauban sa parehas nimo og mga hiyas makatabang aron ikaw magpabilin sa dalan sa pakigsaad.
3. **Moadto sa templo.** Ang paggahin og oras sa templo—o ang pagpangandam aron makasulod—makatabang aron ikaw makatuman og usa ka mahangturong panglantaw.
4. **Tutuki kon unsay labing importante.** Kon magkabug-at ang mga butang, tutuki ang pagtuman ug pagpangandam alang sa mga pagpakigsaad.
5. **Pagmapailubon sa imong kaugalingon.** Ayaw hukmi ang imong kaugalingon nga magkumpara sa uban samtang mag-uswag ka sa kaugalingon nimong lakang.



Pagkahisakop sa Simbahan

pinaagi sa Pagsabot sa Pagka-dili makapanganak

Ang pagsagubang sa pagka-dili makapanganak mipabati nako nga wala akoy dapit sa simbahan.

Ni Jodi King

Wala gyud ko mobati nga wala mahisakop sa simbahan hangtud nga ang akong bana, si Cameron, ug ako nagsugod sa pagpakigbisog mahitungod sa pagka-dili makapanganak. Ang mga bata ug mga pamilya kinsa sa kasagaran maoy nagdala nako og kalipay nga makita sa simbahan, karon nagsugod sa pagpasubo ug pagsakit kanako.

Akong gibati ang pagkabaog kay wala akoy anak sa akong mga bukton o gikuptan nga bag para sa diaper. Sa Relief Society, ang panggrupo nga mga dula gipahibalo, nag-istoryahanay ang mga mama, ug daw ang matag leksyon kanunayng mahitungod sa pagkainahan.

Daw maitsa-pwera ko.

Wala koy anak nga madala sa panggrupo nga dula. Wala koy ikapaambit nga personal nga mga sugilanon mahitungod sa pagpado og anak sa ebanghelyo.

Gusto gyud kaayo kong mahimong kabahin sa mga pag-istoryahanay mahitungod sa pagkainahan ug makighigala sa mga

sister sa akong ward, apan gibati nako ang kawalay koneksyon tali kanamo kay dili man ko inahan.

Ang pinakalisud mao ang unang Dominggo didto sa among bag-o nga ward. Kay wala man mi mga anak, gipangutana kami kon bag-o ba ming minyo ug kon kanus-a mi nagplanong magkapaamilya. Maayo ang akong pagkatubag niining mga pangutana nga wala ako maapektuhi niini—nahibalo kong dili nila tuyo ang pagpasakit.

Bisan pa, niining Dominggoha gayud, ang pagtubag niadto nga mga pangutana lisud gayud. Bag-o lang namong nahibaloan, human ngai naglaum, nga—diay—dili ko mabdos.

Miadto ko sa miting sa sakramento nga mibati nga nahugno, ug ang pagtubag niadtong kasagarang “pagpaila-ila” nga mga pangutana lisud para nako. Atol sa sakramento, gianinaw nako ang kongregasyon sa pagpangita og ubang batan-ong mga magtiayon nga walay mga anak diin ako ug ang akong bana makasabut sa pagbati. Wala kami nakita bisan usa.





Apan ang Sunday School tinu-oray maoy nakabuak sa akong kasingkasing. Ang leksyon—nga unta mahitungod sa balaang tahas sa mga inahan—sa kalit nausab ug nahimong sesyon sa pagpadayag sa mga kasagmuyo bahin sa pagkainahan. Nahugno ang akong kasingkasing ug sa hilom midagayday sa akong aping ang mga luha dihang akong nadungog ang mga babaye nga nagmulo [nagreklamo] mahitungod sa usa ka panalangin nga gipaningkamutan gyud nakong maangkon.

Dali kong mibiya sa simbahan. Sa una, di na ko ganahang mobalik. Dili ko gustong mosinati og usab niana nga pagbati nga nag-inusara. Apan nianang gabhiona, human makig-istorya sa akong bana, nasayud kami nga kinahanglang padayon kaming magsimba dili lang tungod kay naghangyo ang Ginoo kanamo apan tungod usab kay nasayud kami nga ang kalipayng mi-abut gikan sa pagbag-o sa mga pakigsaad ug pagbati sa Espiritu diha sa simbahan mipatigbaw sa kasubo nga akong gibati nianang adlaw.

Kitang Tanan Usahay may mga Panahon nga Mobati Kita nga Wala Mahisakop

Kana nga kasinatian nahitabo upat ka tuig nang milabay. Milabay ang panahon. Ug wala gihapon koy anak sa akong mga bukton o gikuptan nga bag para sa diaper, apan nasayud ko karon kay sa kani-adto nga ako nahisakop sa simbahan.

Samtang padayon ang kaugalingon nakong kasubo, mas nagbinantayon ako sa mga tawo sa akong palibut. Aninawon gihapon nako ang kongregasyon, apan karon gipaningkamutan nako nga akong makita kadtong misimba nga tingali mibati nga sila wala mahisakop. Ug akong nakat-unan nga tanan kita mobati nga usahay dunay mga panahon nga ingon og wala kita mahisakop.

Diha sa Simbahan, adunay mga nabiyuda, nadi-borsyo, ug dili minyo nga mga miyembro; may mga sakop sa pamilya nga mibiya sa ebanghelyo; mga tawo nga kanunayng nagluya o naglisud sa pinansyal: mga miyembro nga nagsinati sa pagkaibug sa sama og sekso; mga miyembro nga nanglimbasog sa pagbuntog sa pagkaadik og mga pagduhaduha; mga bag-ong nakabig; bag-ong namalhin; wala nay mga kauban sa balay; ug daghan pa.

Tanan kita pweding mobati nga ang atong mga pagsulay o mga kahimtang magpugong kanato gikan sa pagkahisakop, apan ang tinuod mao nga ang atong lahi nga kinabuhi ug ang atong tinagsa-tagsa nga kalisdanan mao diay sa tinuod ang maghimo nga kita mas mahisakop sa Simbahan ni Kristo.

Karon naningkamot ko sa pagpaniid kon si kinsa ang tingali misimba nga mibati nga daw wala sila mahisakop.

Nahisakop Kita diha sa Atong Manluluwas

Ang katuyoan sa pagkamiyembro sa Simbahan mao ang pagsunod Kaniya. Nahisakop kita diha sa atong Manluluwas, ug busa nahisakop kita diha sa Iyang Simbahan. Miingon siya kanato, “Umari kana-ko, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28).

Ang Manluluwas nagdapit kanato sa pagduol ngadto Kaniya—bisan unsay atong mga kahim-tang. Mosimba kita aron sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad, sa pagpalambo sa atong pagtuo, sa pagkaplag og kalinaw, ug sa pagbuhat sama sa Iyang gibuhad nga hingpit sa Iyang kinabuhi—sa pagpangalagad sa uban kinsa mibati nga wala sila mahisakop.

Tingali adunay mga panahon nga ako rang usa diha sa Relief Society kinsa wala mga anak. Ug mga panahon nga pangutan-on ako sa mga tawo kon nganong wala kami makaanak. Kadto nga mga panahon tingali lisud, apan kon may daghan man nga mga kasinatian nga lisud, adunay mas daghang makalipay.

Ang pagbati sa Espiritu diha sa simbahan ug sa pagpakita sa akong gugma sa Manluluwas kanunay nga mopatigbabaw sa bisan unsang pagbati nga nag-inusara. Nasayud ako nga adunay kalinaw diha kang Kristo. Nasayud ako nga adunay pagkaayo diha sa pagsimba. Nasayud ako nga mapanalangin kami kon kami magpadayon. Ang among mga pagsulay tingali lahi kay sa uban diha sa simbahan, apan ang among mga personal nga kasinatian makatabang aron kami mas mobati sa uban kinsa mibati nga sila wala mahisakop. Ug isip resulta, kadto nga mga kasinatian makahiusa kanamo.

Nasayud ako nga pinaagi sa pagpaambit sa akong pagpamatuod ug sa pag-abli sa akong kasingkasing, makatabang ako sa uban sa pagsabut nga sila—ug ang tinagsa-tagsa nga indibidwal—nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. ■



*Si **Jodi King** nagtubo sa Iowa, USA, ug kanunayng motawag niini og panimalay. Iyang nahimamat ug gipakaslan ang Iyang bana samtang nag-eskwela sa Brigham Young University. Siya karon nagtudlo sa kindergarten ug nagtrabaho usab isip virtual assistant.*



Higala



Kat-uni ang
mahitungod ni
ENOS!

Tan-awa sa mga
pahina H12-13, H20-23

Sa Unsang Paagi ang Langitnong Amahan Makigsulti Kanato?

Aniay pipila ka paagi nga kita makadungog Kaniya:



**Ni Presidente
Dallin H. Oaks**

Unang
Magtatambag
sa Unang
Kapangulohan

Ang Langitnong Amahan makigsulti kanato sa daghang lahi-lahi nga paagi. Dihang nag-ampo si Joseph Smith kon asa nga simbahan ang eksakto, ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mipakita kaniya ug nakigsulti kaniya nawong sa nawong. Apan sa kasagaran ang Langitnong Amahan makigsulti kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Mohatag siya kanato og mga hunahuna diha sa atong alimpatakan ug mga pagbati diha sa atong kasingkasing.



1.
Pagbati nga si Jesus nahigugma kanato ug nga ang ebanghelyo tinuod



2.
Pagbati sa kahupayan kon kita magmagul-anon o mibati nga nag-inusara



3.
Malipayong pagbati human kita naghinulsol



4.
Maayong pagbati kon maminaw kita og nindot nga musika o motan-aw og makapadasig nga hulagway



5.
Malinawong pagbati nga ang usa ka butang maayo nga pagpili




6.
Pagbati sa pasidaan nga kini sayop




Mopili sa Matarung ug Maminaw

Kon ang Langitnong Amahan mamulong kanato pinaagi sa Espiritu Santo, gitawag kini og "pagpadayag." Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo dili mohatag kanato og pagpadayag mahitungod sa tanan nga atong buhaton. Apan kita dili angayang mabalaka. Kon kita naningkamot nga mopili sa matarung ug maminaw sa Espiritu Santo, Sila motabang ug mogiya kanato kon kini importante. ●

Gikuha gikan sa "Eight Ways God Can Speak to You," New Era, Sept. 2004, 4–8.



Padayon akong nagdamgo og usa ka matahum nga building!



Ni Katie Morrell

Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Ang Damgo ni Anthony

Nakalitan si Anthony sa iyang pagmata. Ikatulong higayon na kini nga mao gihapon ang iyang gidamgo! Sa iyang damgo, usa ka taas nga tawo mipakita kaniya og matahum nga building. *Unsa kahay buot ipasabut niini?*

Isip usa ka maestro sa eskwelahan, nakabisita na si Anthony og daghang dapit sa gawas sa iyang balangay sa Nigeria. Ang building diha sa iyang damgo lahi ra gyud sa tanan nga iyang nakita kaniadto. Tingali wala gayuy ingon niini. Apan may butang nga espesyal gayud mahitungod niini.

Paglabay sa katuigan, gihunahuna gihapon ni Anthony ang mahitungod sa iyang damgo, apan nabalaka siya mahitungod sa laing mga butang. Usa ka gubat nagsugod sa Nigeria. Dili luwas para ni Anthony ug sa iyang asawa ang pagbiya sa ilang balay. Apan lisud nga naa ka lang sa sulod sa tibuok adlaw. Wala na igkita ni Anthony ang iyang mga

higala ug mga estudyante.

Usa ka adlaw nakakita si Anthony og karaang magasin sa iyang balay. Sa iyang pagpakli niini, may nakita siyang daw pamilyar. Kadto ang matahum nga building gikan sa iyang damgo! Tinuod *kini*.

Mao kini ang building nga akong nakita sa akong damgo!



Ang building gipanag-iya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. *Wala pa gyud ko makadungog nianang simbahana kaniadto*, naghunahuna si Anthony. Gusto siyang makakat-on og dugang pa mahitungod niini, apan tungod sa gubat, dili gihapon siya makabiya sa iyang balay. Kinahanglan siyang maghulat. Dihang nahuman ra gyud ang gubat, nagpadala og sulat si Anthony ngadto sa mga ulohang buhatan sa Simbahan sa Siyudad sa Salt

Lake. Mihangyo siya kon pwede ba silang makapadala og mga misyonaryo aron makatudlo niya ug sa iyang pamilya. “Pwede kaha kamong magtukod og simbahan diri sa akong lungsod?” Misulat si Anthony. “Palihug padalhi ko og mga kasulatan aron akong matudloan ang ubang katagibalangay.”

Nasubo si Anthony dihang nadawat niya ang sulat gikan sa punoang buhatan sa Simbahan: “Sa pagkakaran wala kami mga misyonaryo sa inyong nasud.” Kaniadto, ang mga tawong itom dili makahupot og pagkapari. Ug dili pa kaayo daghan ang naorganisar nga Simbahan sa Africa.

Apan si Anthony maayong mohulat sa panahon sa Ginoo. Bisan og dili pa siya mabunyagan, gipabilin niya nga hugot ang iyang pagtuo.

Ang Simbahan mipadala kang Anthony ug sa iyang pamilya og Basahon ni Mormon ug ubang mga basahon sa Simbahan. Gitun-an ni Anthony ang mga basahon ug gitudlo ngadto sa ubang katagibalangay ang iyang nakat-unan.

Daghan kaayong tawo ang nainteresado sa ebanghelyo nga si Anthony gusto og usa ka dapit diin magtagbo ang tanan.

Dapit sa karsada diin naglina ang mga punoan sa saging, nagtukod si Anthony og usa ka chapel nga blue ang pultahan ug mga tabon sa bintana. Sa atubangan sa building mabasa, “Mga Santos sa Ulahing Adlaw sa Nigeria.”

Milabay ang katuigan. Dayon usa ka adlaw si Anthony nakadungog og maanindot nga balita. Ang Dios misulti sa propeta nga ang *tanang* takus nga mga tawo makadawat na sa pagkapari. Ang Simbahan nagpadala og mga misyonaryo sa balangay ni Anthony!

Nakalitan ang mga misyonaryo nga nakakita og usa ka building sa simbahan ug daghan na kaayong tawo ang andam nga magpabunyang. Natingala sila sa hugot nga pagtuo ni

Gitukod ko kining gamay nga chapel aron duna kami dapit nga katagboan!



Anthony ug sa ubang mga katagibalangay.

“Usa kadto ka taas, lisud nga paghulat,” matud pa ni Anthony sa mga misyonaryo, “apan karon dili na kini igsapayan. Sa katapusan ania na kamo.”

Si Anthony ang unang gibunyagan sa Suba sa Ekeonumiri sa Nigeria. Dihang giorganisar ang bag-ong branch, gitawag siya nga branch president. Ang iyang asawa si Fidelia, ang presidente sa Relief Society. Nasilyo sila sa templo nga katuigan human niadto.

Gipadayon ni Anthony ang iyang pagpaambit sa iyang gituohan ngadto sa uban. Sa kasagaran sultihan niya ang mga tawo nga ang binhi sa ebanghelyo nga gitanom sa Nigeria motubo ngadto sa usa ka dakong kahoy. Makalitan ang kalibutan sa pagtubo niini.

Eksakto si Anthony. Karon aduna nay kapin sa 170,000 ka miyembro sa Simbahan sa Nigeria—ug usa ka matahum nga templo! Ang binhi sa ebanghelyo nga gitabangan ni Anthony nga matanom padayong mitubo libut sa kalibutan karon. ●

Nabunyagan ra gyud sa katapusan!



Miingon si **Anthony Uzodimma Obinna** (1928–95) nga ang Simbahan motubo sa Nigeria ug “mamahimong lig-on nga sentro sa mga Santos.” Karon duna nay pito ka misyon, kapin sa 50 ka stake, ug usa ka templo didto!

Hello
gikan sa
Samoa!



Talofa!
("Hi" sa Samoan), kami si
Margo ug Paolo.
Kuyugi kami samtang bisitahon
namo ang Samoa!



Ang **Samoa** usa ka isla nga nasud sa Kadagatan sa Pasipiko. Duna kini duha ka dagkong isla ug upat ka gagmayng mga isla.



Daghang tawo sa Samoa nagpuyo sa *fales*, diin ang mga kabalayan walay bongbong. Ang pagluto himoon sa gawas ibabaw sa kayo.



O LE EKALEZIA A
IESU KERISO
O LE AU PAIA O ASO
E GATA AI

Ang mga tawo sa Samoa ganahang mokanta! Kini nga mga bata nangandam para manganta sa Primary.

Ania kon unsaon sa pagsulti sa

"Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw" sa Samoan: *O Le Ekalesia og Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.*



Daghang tawo ang namuhi og mga baboy ug mga manok ug mogamit og mga iro para sa pagpangayam.



Ang mga lubi usa ka ilado nga pagkaon sa Samoa. Ang tanan moani ug motangtang sa mga bunot niini. Ang mga bagol sa kasagaran maoy isugnod para sa pagluto.



Salamat sa pagsuhid sa Samoa uban namo. Magkita kita sa sunod!

Tungod kay nagpuyo sila sa isla, ang mga Taga-Samoa dili gayud layo sa dagat.



Ganahan kong mokanta og mga kanta sa Primary. Ang akong mga paborito mao ang "Mother, Tell Me the Story [Mama, Suginli Ko sa Sugilanon]" ug "Ako Anak sa Dios."

Mary V., edad 5, Savai'i, Samoa



Nasayud ako nga ang Langitnong Amahan maminaw ug motubag sa akong mga pag-ampo.

Alex S., edad 11, Upolu, Samoa

Taga-Samoa ka ba? Sulati kami! Gusto kaming makadungog gikan kanimo.

Musika alang sa Mas Maayo nga Adlaw

Ni David Dickson

Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Gipatiran ni Elizabeth ang walay sulod nga bagol sa lubi ngadto sa dili sementadong dalan. Nimug-ot siya dihang miligid kini palayo. Karon dili maayo nga adlaw.

Dili gayud!

Si Lagi may dili maayong gisulti kaniya didto sa eskwelahan. Sa wala madugay, nangatawa ang mga estudyante dihang nasayop siya sa pagsulbad sa math atubangan sa klase. Ug unya ang iyang project naguba.

“Dili kini makatarunganon!” Miingon si Elizabeth. Hinoon kinsa bay nag-imbento og bati nga mga adlaw?

Mipitas si Elizabeth og usa ka matahum nga hibiscus nga bulak. Maayo na lang ni kay kini usa ka maayong butang karon. Bisan sa bati nga adlaw sa Samoa makakita siya og mga bulak nga matahum bisan asa.

Gitusok niya ang pink nga bulak ngadto sa iyang buhok ug mipauli.

“Talofa!” Miingon si Papa. “Kumusta ang imong adlaw?”

Miduko si Elizabeth. “Bati.” Milakaw siya agi sa langas nga baboy sa ilang nataran ug milingkod tapad sa iyang Papa sa balkonahe.



Milingkod si Papa ug naminaw samtang gisulti ngadto niya ang tanan mahitungod sa lisud niya nga adlaw.

“Pasensya na lang,” miingon si Papa, nga migakos kaniya. “Ako usab dunay mga adlaw nga sama niana. Gusto ka bang masayud unsay nakatabang nako?”

Miyango siya. “Oo, palihug!”

Misugod siya sa pagkanta sa kanta nga nahibaloan kaayo ni Elizabeth. Kantahon ni Papa sa tanang higayon kining matahum nga love song ngadto ni Mama.

Mikatawa si Elizabeth ug midap-ig sa iyang abaga. “Daa-aad!”

Mingisi si Papa. “Seryoso ko! Ang maayong musika nakatabang nako nga mobati og mas maayo. Ug, mahitungod sa musika . . .”

Nasayud si Elizabeth unsa pay iyang isulti. Oras na para magpraktis og piano.

Labaw sa tanan, si Elizabeth gustong makakat-on og piano aron makatukar siya sa simbahan. Ganahan na siyang daan nga mokanta kauban sa iyang pamilya. Ilabi na uban ni Papa. Apan ang pagtukar og piano mas lisud. Maglisud ang iyang tudlo sa pagpangita sa mga nota.

“Ambot lang kay wa ko ganahing magpraktis karon,” miingon siya.

Mibarug si Papa. “Sulayi sa paghunahuna kon unsay imong gitukar. Ang mga himno makatabang nato nga mobati nga mas duol sa Dios.”

Dayon gihubo ni Papa ang iyang mga sandal ug misulod aron motabang para sa panihapon.

Gihubo usab ni Elizabeth ang iyang mga sandal ug misulod usab. Si Papa ang mihiwa sa mga utanon samtang nag-ukay si Mama sa linuto.

Ang papel sa musika alang sa “Fa’afetai ako Le Atua” naa ra sa may keyboard. Ganahan si Elizabeth niining Samoan nga himno. Naghisgot kini mahitungod sa pagpasalamat sa Dios.

Gipaandar ni Elizabeth ang de-korente keyboard ug nagsugod sa pagtukar. “Hunahunaa kon unsay imong gitukar,” maoy giingon ni Papa.



Busa iyang gibuhat. Gihunahuna niya ang tanang butang nga angay niyang pasalamatan. Iyang pamilya. Iyang balay. Musika. Matahum nga Samoa.

Ang iyang mga tudlo mas dali nga nakapangita sa mga nota. Wala madugay, ang iyang mga pagbati nagsugod sa pagkausab. Mibati siya ug kalinaw. Mipahiyom si Elizabeth. Mibati siya sa Espiritu Santo!

Ang taguktok sa pagpanghiwa nahunong. Si Papa misugod sa pag-hum. Miduol si Papa tapad niya ug misugod sa pagkanta.

Gipadayon niya ang pagtukar, ug si Mama miapil na usab. Si Elizabeth padayong naghunahuna sa tanang paagi sa pagpanalangin sa Dios kaniya ug sa iyang pamilya.

Dapit sa katapusan, miupo si Papa ug nangutana, “Mas maayo na ba ang pagbati?” “Oo!” matud niya. “Eksakto ka. Ang maayong musika mihimo gayud nga mas momaayo ang akong adlaw!” ●

Unsa man ang nakatabang nimong mobati og mas maayo sa mga adlaw nga malisud?



Mga Dagami sa Umahan ug mga Panalangin sa Pagkapari



Ni Elder
Jack N. Gerard
Sa Seventy

“Ang Manlalaban [Maghuhupay] . . . [mao] ang Espiritu Santo”
(Juan 14:26).

Sa bata pa ko, dunay gamayng umahan ang akong pamilya sa mga baka ug mga uma. Ang magtubo sa usa ka umahan lisud nga trabaho.

Usa ka adlaw sa ting-init, ako ug ang akong igsoong lalaki nagtrabaho sa uma. Kusog ang huros sa hangin, ug daghan kaayo og abug sa hangin. Duna koy grabe nga mga allergy, ug ang mga abug gikan sa mga dagami usahay maghatag nako og sakit. Nagluha ang akong mga mata. Lisud ang pagginhawa. Gani ang akong ilong nagsugod na sa pagdugo kay gibagnusan nako og maayo.

Dihang ang akong mama miadto sa umahan ug iya kong nakita, gipasulod ko niya sa balay. Gipahigda ko niya sa sopa nga may basa nga panapton sa akong nawong. Paglabay sa pipila ka minutos, mibalik siya nga may kaubang duha ka mag-uuma. Nagsul-ob sila og mga saput nga miputos sa ilang tibuok lawasl nga puno sa abug sa dagami.

Ang mga mag-uuma mga miyembro sa among ward. Gipandong nila ang ilang mga kamot sa akong ulo ug misugod sa paghatag og panalangin kanako. Si papa kaniadto dili pa miyembro sa Simbahan, mao nga siya walay gikuptan nga gahum sa pagkapari. Apan dili gayud nako makalimtan ang pagbati dihang kadtong duha ka buotang mga tawo nanalangin kanako. Init kadto, malinawon, ug makahupay. Ug wala na ako masakit.

Sa wala madugay sa kinabuhi, akong naamguhan nga kadtong pagbati mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo usahay gitawag nga Maghuhupay. Ganahan ko niana nga tawag kay ang Espiritu Santo mao man ang naghatag kanako og kahupayan. Mipamaayo kini sa akong pagbati sa gawas ug sa sulod.

Ang Espiritu Santo usa ka talagsaong panalangin. Pangitaa ang kahupayan nga ipadala sa Espiritu Santo ug paningkamuti ang pagbaton niini diha nimo sa matag adlaw. ●

Gikan sa usa ka interbyu uban ni Eliza Broadbent



Kahupayan gikan sa Espiritu Santo

Adunay daghang paagi nga imong mabatyagan ang kahupayan gikan sa Espiritu Santo. Kini nga pasikut-sikot [maze] magpakita og pipila niini. Makita ba nimo ang agianan lahus sa pasikut-sikot?



SUGOD



“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” (Juan 14:27).

→ HUMAN



Mahimo Akon Sama n


Nag-ampo si Enos sa tibu sa tingog sa Dios! Basaha sa Enos 1 sa Basahon ni nga “Si Enos Nag-ampo”

Kon Ikaw Mag-

- Sugdi pinaagi sa “Pina
- Pasalamat siya sa mg
- Sultih siya mahitungo mga pagbati.
- Pangayo kaniya kon u o pag-ampo alang sa og tabang.
- Tapusa pinaagi sa “Sa
- Gahini og panahon a

Posibling dili ka makadu ni Enos, apan makadaw pinaagi sa mga hunahu dugay-dugay pa. Apan

Ipa o i-tape mga litra ka gamay n sa piraso sa k paghimo og usa sa sugilano



Mag-ampo ni Enos

Ang artikulo adlaw ug nakadungog
 ang mahitungod niini diha
 sa Mormon o diha sa istorya
 nga anaa sa pahina H20.

Mag-ampo:


"Alanggang Langitnong Amahan . . ."
 nga panalangin.
 Ad sa imong adlaw o sa imong

unsay imong gikinahanglan
 sa mga tawo nga nagkinahanglan

sa ngalan ni Jesukristo, amen."
 Ang pagpaminaw sa Espiritu Santo.

Ang pangungutong sa tingog sa Dios sama sa nahitabo
 sa ubang mga paagi,
 sa ubang mga pagbati. Usahay ang mga tubag
 sa Dios nahigugma kanimo sa *kanunay!*

Ang artikulo
 niini nga
 artikulo sa usa
 nga kahon o
 karton aron sa
 pagtala sa tanan-awon
 sa artikulo ni Enos.



MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI ADAM KOFORD




Mopakita ug Mosulti



Dihang gibunyagan ko, nalipay kaayo ko nga mihimo niining mahinungdanon nga lakang, nasayud nga pinaagi sa pagpabunyag ug pagpakumpirma, akong gisunod si Jesus.

Sary Del Mar R., edad 8, Valle del Cauca, Colombia



Unsa kini ka maanindot nga adlaw diin ang pamilya magkatapad sa paglingkod sa pagtan-aw sa kinatibuk-ang komperensya.

Faith M., edad 9, Dar es Salaam, Tanzania



Kinahanglang mag-ampo kita sa Langitnong Amahan aron tabangan kita.

Yohann P., edad 8, Brittany, France

Ang importanting bahin sa plano sa Langitnong Amahan mao ang pamilya. Gusto kong magpuyo uban sa akong pamilya hangtud sa kahangturan sa langit. Tanan kami dungan nga mag-ampo, maglig-on, ug magtinabangay. Akong gipangga ang akong pamilya.

Katya, edad 10



Ganahan ko sa kinatibuk-ang komperensya tungod kay makatan-aw ko sa propeta nga

mamulong ug mopaambit sa iyang pagpamatuod. Motabang siya nako sa pagsabut unsay gusto sa atong Langitnong Amahan nga akong buhaton.

Fuki M., edad 10, Shizuoka, Japan



Akong gihigugma ang Langitnong Amahan.

Ganahan siya kon mobuhat ko og maayong mga butang. Mapasalamaton ako Kaniya sa tanan nga Iyang gihatag kanako.

Vlad, edad 4



Ni Marissa Widdison

Mga Magasin sa Simbahan
(Gibase sa tinuod nga istorya)

Si Isabelle ganahan nga mag-ampo! Sa pagkabuntag mihimo siya og usa ka “maayong buntag” nga pag-ampo. Gipasalamat niya ang Langitnong Amahan alang sa kasanag sa adlaw ug sa bag-ong adlaw.

Atol sa paniudto gisultihan ni Isabelle ang Langitnong Amahan mahitungod sa iyang adlaw karon. Nag-ampo siya alang sa tabang nga mabuotan siya sa iyang mga igsoong babaye

inig uli nila gikan sa eskwelahan.

Sa hapit na matulog, ang pamilya ni Isabelle dungan nga nag-ampo. Kanunay silang magsugod pinaagi sa pag-istorya mahitungod sa mga tawo nga tingali nagkinahanglan og ekstra nga mga panalangin.

Karong gabii miingon si Papa, “Palihug iampo si Tiyo Dan. Nawad-an siya og trabaho.”

Naguol si Isabelle. Wala kaayo siyay nahibaloan bahin sa mga panarbaho, apan nahibalo siya nga dili maayo ang mawad-an og trabaho. Gipangga

ANG PAG-AMPO alang kang Tiyo Dan



niya ang iyang tiyo. Mohimo siya og lamian nga popcorn. Ug ang katapusan niyang pag-anhi, gipakita niya kang Isabelle unsaon paghimo og kariton!

"Mag-ampo ko nga makakita siya og trabaho," miingon si Maria. Si Maria usa sa mga magulang ni Isabelle. Iyang turno karon ang pag-ampo og kusog para sa pamilya.

Pagkasunod nga adlaw, nangutana si Isabelle kon nakakita na ba og trabaho si Tiyo Dan.

"Wala pa," miingon si Papa. "Usahay ang mga pag-ampo dili dayon matubag."

"Kinahanglan ba nga padayon kitang mag-ampo para niya?" Nangutana si Isabelle.

Mitando si Papa. "Dako kaayo kana nga tabang ngadto kang Tiyo Dan."

Matag adlaw, si Isabelle ug ang iyang mga igsoon padayong nag-ampo para ni Tiyo Dan. Nag-ampo sila para niya nga makakita og trabaho.

Nag-ampo sila para niya nga aduna siyay igong kwarta para sa iyang panginahanglan. Nag-ampo sila para niya nga mobati nga gihigugma.

Nalipay si Isabelle nga makatabang siya ni Tiyo Dan pinaagi sa iyang mga pag-ampo. Ang pag-ampo para kang Tiyo Dan nakalipay kaniya ug nakalig-on.

Natabangan usab nila si Tiyo Dan sa ubang paagi. Usa ka adlaw gitabangan nila si Tiyo Dan sa paglimpyo sa iyang balay. Sa laing adlaw, si Isabelle ug si Mama mihapit aron motan-aw og salida kuyog ni Tiyo Dan.

Milabay ang mga semana. Sa katapusan, dunay maayong balita si Papa.

"Si Tiyo Dan nainterbyu og duha ka trabaho niining semanaha!" Miingon si papa.

Sa sulod nalipay si Isabelle. Nalipay siya nga pwede ra diay siyang mag-ampo alang sa mga tawo nga iyang gihigugma. ●



Kinsa ang pwede nimong iampo?

Kon maminaw ko sa mga propeta,
ang akong pagtuo
ni Jesukristo
molig-on!

(Tan-awa sa
Jacob 4:6.)



Ang Matinabangon nga Kamot ni Jesus



Arsen, edad 9

Kausa miadto kami sa dulaanan sa mga bata. Usa sa mga kalihokan mao ang taas kaayo nga bungtod, diin nagkinahanglan ka nga mokatkat gamit ang pisi. Gisulayan nako kini sa daghang higayon, apan hangtud ra gyud sa ikatulo nga bahin ang akong maabut. Sa dili pa ko makaabut sa tumoy, matagak ko nga magdailos padung sa ubos sa bungtod.

Akong gibati nga dili gyud ko makalahos sa ibabaw. Dayon ang usa ka empleyado dali nga mikatkat sa ibabaw sa bungtod ug gitunol ang iyang kamot gikan didto. Uban sa iyang tabang, dali ra kong nakaabut sa ibabaw.

Nianang gutloa naghunahuna ko mahitungod ni Jesus. Gihimo Niya ang samang butang para kanato. Kon buhaton nato ang pinakamaayo apan dili gihapon makab-ot ang atong tumong, Iyang itunol ang iyang matinabangong kamot ngari kanato. Kini nga kasinatian usa ka espiritwal kaayo alang kanako, ug hinumduman ko kini sa tibuok nakong kinabuhi. ●

Nag-ampo si Enos



Si Enos nangayam sa kalasangan. Nagsugod siya sa paghunahuna mahitungod sa Dios.




Gusto siyang mas makaila sa Dios. Mao nga nag-ampo siya. Nadungog niya ang tingog sa Dios!

Miingon ang Dios nga tungod kay si Enos dunay pagtuo kang Jesus, gipasaylo ang iyang mga sala. Nalipay si Enos. Apan wala siya mohunong sa pag-ampo.



Si Enos nag-ampo alang sa iyang mga higala. Nag-ampo siya alang sa iyang mga kaaway. Nag-ampo siya mahitungod sa mga kasulatan. Padayon siyang nag-ampo sulod sa taas nga panahon!



Ako makaampo sa Dios bisan kanus-a, bisan asa. Makatabang ako sa ubang tawo pinaagi sa pag-ampo alang kanila. ●

Basaha ang mahitungod niini nga sugilanon diha sa basahon ni Enos.

Si Enos Nag-ampo Inubanan sa Pagtuo



Kinsa ang nagkinahanglan sa imong mga pag-ampo karon?

Minahal nga mga Ginikanan,

Ang magasin karong bulana naghigot sa istorya bahin ni Enos. Ang iyang mga ginikanan sa daghang higayon mitudlo kaniya mahitungod sa ebanghelyo. Sa katapusan, ang ilang mga pulong “mituhop gayud pag-ayo” sa iyang kasingkasing (Enos 1:3). Kinahanglan nga mopaambit kita sa atong mga pagpamatuod ngadto sa atong mga anak sa kanunay. Wala kita mahibalo kon kanus-a mopekto ang atong mga pulong.

Kapila makakita ang imong pamilya og pulong nga “pag-ampo” niini nga isyu?

Malipay ang Dios kon ikaw makig-istorya Kaniya!

Ang Higala

UNSAON PAGPADALA ANG ARTWORK O KASINATIAN SA IMONG ANAK NGADTO SA HIGALA

Adto sa liahona.ChurchofJesusChrist.org ug i-klik diha sa “Submit an Article o Feedback.” O i-email kini ngari namo sa liahona@ChurchofJesusChrist.org nga adunay ngalan sa imong anak, edad, siyudad nga gipuy-an sa imong anak, ug niini nga pamahayag sa pagtugot: “Ako, [isulat ang imong ngalan], mohatag og pagtugot sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa paggamit sa gisumiter sa akong anak diha sa mga magasin sa Simbahan, sa mga website sa Simbahan ug sa mga platform sa social media, ug tingali diha sa mga report, sa iimprinta nga mga produkto, mga video, mga imantala, ug mga materyal sa pagbansay.” Mahinamon kaming maghulat nga makadungog gikan kanimo!



**Pangitaa ang Liahona
nga gitago sa sulod!**

ANAA SA HAPIN SA HIGALA
Paghulagway pinaagi ni Ben Simonsen

MGA SULOD

- H2** Gikan sa Unang Kapangulohan: Sa unsang Paagi Ang Langitnong Amahan Makigsulti Kanato?
- H4** Ang Damgo ni Anthony
- H6** Hello gikan sa Samoa!
- H8** Musika alang sa Mas Maayo nga Adlaw
- H10** Mga Dagami sa Umahan ug mga Panalangin sa Pagkapari
- H12** Mahimo Akong Mag-ampo Sama ni Enos
- H14** Mopakita ug Mosulti
- H15** Lingaw-lingaw: Pangitaa Kini!
- H16** Ang Pag-ampo alang kang Tiyo Dan
- H18** Maayo nga Ideya
- H19** Ang Matinabangon nga Kamot ni Jesus
- H20** Mga Istorya sa Kasulatan: Si Enos Nag-ampo
- H23** Koloranan nga Pahina: Si Enos Nag-ampo inubanan sa Pagtuo